


TRUTH CENTERED TRANSFORMATION

MODULE



MOEKETSI MOSUOE WA LENYALO LE LELAPA

Phetoho e bohareng ba 'nete -Mojule: Lenyalo le Lelapa v4. Copyright ©2020 ^{SEP}Reconciled World, Phoenix, Arizona, United States of America. www.reconciledworld.org

Mosebetsi ona o fumaneha ho latela lipehelo tsa laesense ea Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. U lumelloa le ho khotlaetsoa ho ikamahanya le mosebetsi, le ho o kopitsa, ho o aba, le ho o fetisetsa tlas'a maemo a latelang:

Tlhahiso - O tlameha ho amahanya mosebetsi ka ho kenyelletsa polelo e latelang: Copyright ©2017. E hatisitsoe ke Reconciled World (www.reconciledworld.org) tlas'a melao ea laesense ea Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 . Ho fumana lintlha tse ling, sheba www.creativecommons.org.

E seng ea Khoebō - U kanna oa se sebelise mosebetsi ona molemong oa khoebō.



Haeba u thahasella ho fetoletsa boitsebiso bona, ka kopo ikopanye le info@tctprogram.org.

Mangolo 'ohle a qotsitsoeng, ntle le ha ho bontšitsoe ka hosele, a nkilo e Bibele e Halalelang, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.TM. E sebelisoa ka tumello ea Zondervan. Litokelo tsohle li sirelelitsoe lefatšeng ka bophara. www.zondervan.com. “NIV” le “New International Version” ke matshwao a kgwebo a ngodisitsweng United States Patent le Trademark Office ka Biblica, Inc.TM.

Pele U Qala

Tlhokomeliso ea Motataisi e Khethehileng bakeng sa Mojule oa Lenyalo

Lithuto tsena li nka lihora tse ka bang 2 – eseng lihora tse 1.5 tse tloaelehileng. Kopa barupeluoana ho mema balekane ba bona ho tla thupelong. Etsa liphetoho tse ling bakeng sa lipuisano tsa banyalani. Khothalletsa bohle ho kopanela thupelong ena le haeba ba sa nyala kapa ba se na bana. Lihlooho tsena li bohlokoa hore bohle ba ithute ho theha likamano tse ntle metseng eohle.

Lithuso tsohle tse bonoang li ka morao ho Bukana ea Tichere. Ha o sa hatisetse bankakarolo Bukana ya Tataiso ea Lithuto, etsa kopi e le nngwe bakeng sa motho e mong le e mong ya Lemoha Diphapano tsa Rona Thutong ya 2. Kereke ka nngwe e ka batla ho lefella kopi ya Bukana ya Seithuti ho hopola mehopolo ya sehlooho ya mojule ona.

Ho Lokisetša ho Ruta Thuto

1. Bala **Bukana ea Mosuo** ka hloko, ka makhetlo a mangata ha ho khoneha. Totobatsa kapa u ngole lintlha mahlakoreng a maqephe ho ikhopotsa lintlha tsa bohlokoa.
2. Sheba **maikutlo a ka sehloohong** bakeng sa thuto ka 'ngoe e le hore u tsebe seo liithuti li lokelang ho ithuta sona thutong.
3. Bala litemana tsohle **tša mangolo** pele.
4. Hlahloba ho bona hore na ke **lisebelisoa** life tse hlokalang thutong ka 'ngoe 'me u etse bonnete ba hore u etsa likopi tsa Litataiso tsa Baithuti (lipampitšana) le ho etsa lithuso tse bonoang tse sebelisoang thutong.
5. Etsa bonnete ba hore u tloaelane le **ketsahalo e 'ngoe le e 'ngoe** thutong (litšoantšiso, lipapali, lithuso tse bonoang). U ka itloaetsa eona le lelapa la hau kapa metsoalle.
6. Iphe nako ea ho **rapela** hore Molimo a lokisetse liithuti, liithuti li utloe seo Molimo a batlang hore li se utloe, le hore A u thuse ho ruta lingoliloeng. Hopola hore ke ka matla a Molimo feela re tla bona batho ba fetoha.

Mokhoa oa ho Sebelisa Tataiso ena ea Tichere

1. **Maikutlo a ka Sehloohong le Lisebelisoa:** Thuto ka 'ngoe e qala ka karolo ena.
 - a. **Maikutlo a ka Sehloohong** – Ho na le mehopolo e mengata e metle thutong ka 'ngoe, empa barupeluoana ba lokela ho utloisisa mehopolo ena ea mantlha ka ho hlaka qetellong ea thuto ka 'ngoe. Ho molemo ho ipotsa hore na u nahana hore barupeluoana ba ka hopola lintlha tsena tsa sehlooho ka mor'a hore u tsamaisa thuto. Iphe nako ea ho hlahloba lintlha tsa sehlooho hangata ho ba thusa ho hopola.
 - b. **Lisebelisoa** – Thepa e khethehileng e hlokalang e thathamisitsoe bakeng sa thuto ka 'ngoe, ho kenyeletsoa Lithuso Tse Bonahalang le Lipampitšana tsa Liithuti. Tataiso ena ea Tichere e tla bontša hore na li sebelisoa neng.
 - **TATAISO EA LITHUTO** – e tla ngolwa tjena.
 - **LITHUSO TSE BONAHALANG** – e tla ngoloa tjena.
2. **Litaelo tsa Morupeli:** Ho na le litaelo tse khethehileng thutong ho u thusa ho tsamaisa lithupelo hantle. Tsena ha lia rereloa ho arolelana le baithuti. Bala tsena esale pele hore o tle o itokisetse ho

etella pele lipuisano le liketsahalo. Lipotso tse ling le tsona li tla ba le likarabo tse ngotsoeng ka mongolo o tšekaletseng ho u thusa joaloka motataisi ho tseba hore na ke mehopolo efe eo u ka e hatisang le liithuti. Tsena ha se tsona feela likarabo tse ntle, ke likarabo tse ling feela tse ntle.

Thuto ea 1: Likarolo Lenyalong

Maikutlo a Sehlooho

1. Banna ba na le likarolo tse peli lenyalong. Ba lokela ho ba moetapele oa lelapa 'me ba rate basali ba bona ka tsela e tšoanang le eo Krete a neng a rata Kereke ka eona le ka tsela e tšoanang le eo ba ithatang ka eona le ho itlhokomela.
2. Basali ba na le likarolo tse peli lenyalong. Ba lokela ho rata, ho hlompha le ho ikokobelletsa banna ba bona ka tsela eo Bibe e rutang ka eona le ho ba mothusi ea tšabang Molimo.

Lisebelisoa

1. Tataiso ea Baithuti:
 - a. Mesebetsi ea Banna le Basali

Selelekela

SEHLOPHA SEKHOLO

Katleho ea manyalo a rōna e hloka hore banna le basali ba phelisane ka kutloano le ho bolela kamoo Krete a neng a rerile kateng. E 'ngoe ea lintlha tsa bohlokoa tsa ho hahla lenyalo la hau ke ho utloisisa likarolo tse fapaneng tsa balekane.

Litaelo tsa Morupeli: Bala pale ka 'ngoe 'me u buisane ka lipotso sehlopheng se seholo.

Pale ea Leah

Leah o ile a kotana monyako a ntse a hloekisa meroho bakeng sa lijo tsa mantsiboea. Nako le nako o ne a phunya lesela leo lesea la hae le robetseng ho lona hore le lule le ntse le thekesela pele le morao. Mohoehali oa hae o ne a robetse holim'a lehlaka la bamboo haufi le moo a ntse a kurutla hamonate motšehare oa mantsiboea. Leah o ne a e-na le lilemo tse peli feela a nyetsoe, 'me bophelo ba hae bo ne bo se bo fapane haholo le kamoo a neng a lebeletse kateng. O ne a ikutloa a tsofetse a bile a khathetse. O ne a hloloheloa metsoalle ea hae 'me a lakatsa eka a ka etela 'mè oa hae le ntate oa hae. Ho e-na le hoo, o ne a lokela ho hlokomela lesea le ho boloka ntlo bakeng sa lelapa la monna oa hae.

Leah o ne a tseba hore matsalae o tla lebella hore tsohle di be di lokile bakeng sa dijo tsa mantsiboya ha a tsoha. Lea a otlolla mme a hohla sebaka se bohloko ka morao ho molala wa hae. Ha eena le Timeus ba ne ba nyalana la pele, ka linako tse ling o ne a fihla hae a e-tsoa mosebetsing pele ho nako 'me ba ne ba otlolla maoto kapa ba tsamaea ka sethuthuthu. Joale o ne a lula a e-tsoa bosiu le metsoalle ea hae. O ile a fihla hae a nkha joaloka joala le lisakerete 'me a qeta ho bua mantsoe a seng makae pele a robala.

Leah o ne a kopane le Timeus sehlopheng sa bacha ba kereke. Pele ba nyalana, o ne a bonahala a rata ho ea kerekeng. O ne a nahana hore e tla ba monna ea molemo le ntate ea molemo. Timeus o ne a se sehlōhō. Ha aa ka a otlolla Lea mme o ne a tseba hore ha a tsoe le basali ba bang, empa pelo ea hae e ne e lula e le hole. Esita le ka Sontaha thapama ha a le hae, o ne a bonahala a le hōle. Ha ho mohla a kileng a bapala le ngoana kapa a bua le Leah. O ne a robala feela kapa a shebeletse TV. Haeba ngoana a ne a lla kapa haeba 'mè oa hae a ne a tletleba ka Leah, Timeus o ne a ngangisana le Leah 'me a mo kharumela. Leah o ile a qala ho lakatsa eka a ka be a sa ka a nyaloa. O ne a sa nahane hore bophelo bo ka ba boima hakaalo.

Pale ea Timeus

Hamorao hona mantsiboeeng ao Timeus o ile a lula a noa kofi le metsoalle ea hae. Baara o ne a bua motlae ka basali o neng o ba tšeha kaofela. Timeus a nahana ka Leah mme a thothomela. O ne a tseba hore o tla mo emetse ha a fihla hae le hore o tla be a halefile. Ha ho mohla a kileng a thaba. O ne a lula a

tletleba ka 'mè oa Timeus le ka mosebetsi oohle oo a neng a lokela ho o etsa lapeng. Timeus o ne a tseba hore mme wa hae a ka ba boima, empa o ne a lakatsa eka Leah a ka ba le mamello ho feta. Mme wa hae o ne a sebeditse ka thata bophelo bohle ba hae mme o ne a lokelwa ke ho phomola jwale ka ha a se a hodile. Leah o lokela ho utlwisisa seo.

Timeus o ne a se a qalile ho intša le metsoalle 'me a fumana mabaka a ho se be teng lapeng hobane a ne a sa batle ho mamela likhang tsohle tse pakeng tsa Leah le 'mè oa hae. O ne a khathetse ke litletlebo tsa Leah mabapi le mosebetsi oa hae le lesea. Kamehla o ne a bonahala a mo halefetse haholo. Na o ne a sa utloisise hore o sebelitse letsatsi lohle 'me o ne a hloka feela ho khutsa le ho phomola mantsiboea?

O bile a qoba ho ea kerekeng le Leah. O ne a hloile ho iketsa eka ntho e nngwe le e nngwe e lokile pakeng tsa bona. Nako le nako ha ba ea litšebeletsong tsa hoseng tsa Sontaha Leah o ne a apesa ngoana 'me a aena hempe e ntlehali ea Timeus. E ne eka o batla hore bohle ba lumele hore ba atlehile ebile ba thabile. 'Nete e ne e le hore ba ne ba sokola ho fumana chelete e lekaneng 'me ho se mohla ba thabileng lapeng. Timeus o ne a se a qalile ho ipotsa hore na ho na le ea hlileng a thabileng joalo ka ha a ne a iketsa eka o thabile. O ile a ikutloa a nyahame hoo a neng a se a sa batle le ho ea kerekeng. O ne a se na bonnete ba hore ho na le moelelo leha e le ofe ho eona. O ne a sa nahane hore bophelo bo ka ferekanya hakaalo.

- Ho etsahetse'ng lipaleng tsee tse peli?
- See se bapisoa joang le malapa a sebakeng sa habo rona?

TS'OANELO SEHLOPHA

- Ke keletso efe eo u ka e fang Leah? Nahana ka seo Timeus a se hlokang; o ne a ka etsa eng ho hlokomela Timeus hamolemo?
- Ke keletso efe eo u ka e fang Timeus? Nahana ka seo Leah a se hlokang; o ne a ka etsa'ng hore a hlokomele Leah hamolemo?

Thutong ena, re tlii'o hlahloba karolo ea monna le mosali lenyalong. Molimo o re file melao-motheo e re tataisang ho re thusa hore re atlehe lenyalong.

Seabo sa Monna

SEHLOPHA SEKHOLO

- U ka hlalosa karolo ea monna joang lenyalong?

Bala Baefese 5:23, 25, 28-29.

- Litemana tsee li re'ng ka karolo ea monna?
 - *Monna ke hlogo ya mosadi.*
 - *Monna o lokela ho rata mosadi wa hae jwalokaha Krete a ratile kereke.*
 - *Monna o lokela ho rata mosali oa hae joalokaha a rata le ho hlokomela 'mele oa hae.*
- Monna e be hlooho ya mosadi, jwalokaha Krete e le hlooho ya kereke. Krete o sebetse e le hlooho ea kereke joang? Monna o lokela ho itšoara joang e le hlooho ea mosali? Mehlala e meng e sebetse ke efe?
 - *Monna ke moetapele.*
 - *Jesu o ile a tela bophelo ba hae le litokelo tsa hae e le Molimo hore e be Mopholosi oa rōna kahoo monna o lokela ho itela ho hlokomela, ho sireletsa, le ho hlokomela mosali oa hae eseng feela ho iketsetsa se molemohali.*
 - *Ha a qobelle mosali oa hae hore a ikokobetse empa o mo rata ka ho feletseng. (Kreste ha a qobelle kereke ho ikokobetsa.)*

- *Ha monna a etsa liqeto, o lokela ho buisana ka tsona le mosali oa hae 'me a nahane ka se molemohali bakeng sa mosali oa hae, eseng feela se molemohali bakeng sa hae.*
- Kaha monna o lokela ho rata mosali oa hae ka tsela eo Krete a ratang Kereke ea Hae ka eona, u ka hlalosa lerato la Molimo joang?

TS'OANELO SEHLOPHA

Sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** : Karolo ea Banna le Basali.

Bala 1 Bakorinthe 13:4-8 le Bafilipi 2:1-8 'me u arabe lipotso tse latelang:

- E 'ngoe le e 'ngoe ea litemana tsee e hlalosa lerato la Molimo joang?
 - 1 Bakorinthe 13:4-8– *Ha a na mamello, a le mosa, ha a na mohono, ha a ithorise, ha a ikhohomose, ha a nyenyefatse, ha a ichebe, ha a halefe kapele, ha a boloke tlaleho ea bobe. Ha le thabele bobe empa le thabela nnete. E a sireletsa, e tshepe, e tshepe ebile e tiisetse. Lerato ha le fele le ka mohla.*
 - Bafilipi 2: 1-8 – *ho ikokobetsa, ho nahanela lithahasello tsa ba bang pele, ho sebeletsa le ho itela.*
- Monna a ka bontša joang hore o rata mosali oa hae ka litsela tsee? Lihlopheng tsa lōna hlalisa lintho tse 10 tse sebetsang tseo monna a ka li etsang ho bontša lerato la mofuta ona ho mosali oa hae.
 - *Tšoarella mosali oa hae ha ba qabana*
 - *Mamela maikutlo a mosali oa hae ha ba etsa qeto*
 - *Thusa ho hlokomela lesea - fa lesea hlapa*
 - *O kgethele mosadi wa hae metsi*
 - *Tšepahala ho mosali oa hae*
 - *Hlokomela bana e le hore mosali oa hae a be le nako ea ho etela ba bang*
 - *Nahana ka litlhoko tsa mosali oa hae pele ho litlhoko tsa hae*
 - *E-ba mohlala o motle oa moea - etsa bonnete ba hore lelapa le ea kerekeng beke le beke*
 - *Rapella mosali oa hae*
 - *Batla maikutlo a hae 'me le buisane ka liqeto tsa bohlokoa hammoho*
- Haeba monna a tšoara mosali oa hae ka tsela eo Bibe e rutang ka eona, u nahana hore seo se ne se tla ba le phello efe lenyalong?

TLALEHANG TS'OANE- *Hlahloba lipotso tse ka holimo.*

SEHLOPHA SEKHOLO

Molimo o file banna likarolo tse peli tsa sehlooho lenyalong—ho ba hlooho ea mosali le ho rata basali ba bona joalokaha ba ithata, feela joalokaha Krete a etsa bakeng sa Kereke. Jesu o ile a etsa mohlala oa boitšoarō ba mohlanka, a hlatsoa maoto a barutuoa ba hae le ho tela bophelo ba hae e le sehlabelo bakeng sa poloko ea rōna. Jesu o ne a tsotella a bile a le mosa, a tela litokelo tsa Hae e le Molimo, 'me o ne a sa buse.

Ke habohlokoa hore re utloisise kamoo Jesu a ileng a beha mohlala oa likarolo tsena kateng le hore re se ke ra latela e 'ngoe ea likarolo tsena tse peli ebe re lebala e 'ngoe. Haeba re sheba bophelo ba Abraham, re bona ka linako tse ling o ne a hatisa e 'ngoe holim'a e 'ngoe 'me lekhetlo ka leng e ne e fella ka mathata.

1. **A sebetsa e le hlooho, empa a se na lerato (Genese 12:10-16):** Abraham o ile a isa mosali oa hae Egepete ho baleha tlala. O ile a bolella mosali oa hae hore a bolelle bohle hore ke khaitsetsi ea hae e le hore a se ke a tsoa kotsi. Leha ho le joalo, sena se ne se bolela hore Sara o ne a nkoa ke Faro hore e be e mong oa basali ba hae. Tabeng ena, re ka bona hore Abraham e ne e le hlooho ea lelapa 'me a leka ho rarolla bothata ba tlala lelapeng la hae. Leha ho le joalo, o ne a sa rate mosali oa hae ka ho mo kōpa hore a bue leshano 'me e be mosali oa monna e mong. Molimo o ile a tlameha ho kenella le ho pholosa Sara boemong boo.

2. **Ka lerato, empa e se hlooho ea lelapa (Genese 16:1-4)** : Sara o ile a kōpa Abrahamama hore a robale le Hagare e le hore a ka ba le ngoana ka eena 'me ha mathata a hlaha, a kōpa Abrahamama hore a mo ntše. Hagare. Aborahame o ne a tsamaisana le dikeletso tsa ga Sara a sa rapele le go rapela gore a e ne e le tshwetso e e siameng. O ne a rata Sara empa, kaha e ne e le hlooho ea mosali oa hae, o ne a lokela ho hopotsa Sara litaelo tsa Molimo tsa hore likamano tsa botona le botšehali e be tsa banyalani 'me a se ke a lumela ho latela merero ea hae.

Maemong ana ka bobeli, Abrahamama e ne e se monna ea molemo. Haeba monna e lokela hoba monna ya lokileng, bobedi ba lokela hoba hlooho ya mosadi wa hae LE ho rata mosadi wa hae ka tsela eo Jesu a ratang Kereke ka yona. E mong ntle le e mong o tla senya lenyalo.

Karolo ea Mosali

SEHLOPHA SEKHOLO

- Sebakeng sa heno, karolo e tloaelehileng ea mosali ke efe?

Bala Genese 2:18, 20.

- Molimo o hlalosa mosali joang? (*mothusi*)
- U ka hlalosa 'mothusi' joang? Ke lintho life tseo mothusi a tloaetseng ho li etsa?

Bala Deuteronomoma 33:29 le Pesaleme ea 121:1-2.

- Mothusi oa rona litemaneng tsee ke mang?
- U ka hlalosa mothusi joang litemaneng tsee?

Ka Seheberu (puo ea pele) lentsoe le tšoanang bakeng sa 'mothusi' le sebelisitsoe ho e 'ngoe le e 'ngoe ea litemana tse. Ha Molimo a ne a hlalosa basali e le mothusi, O ile a sebelisa lentsoe le tšoanang le leo A le sebelisitseng ho itlhalosa. Satane o re thetsitse a ba a re fa kutloisiso e fosahetseng ea 'mothusi.' Ha se khopolo e tšoanang ea ho ba mohlanka kapa lekhoba. Tlhaloso ea sebele ea 'mothusi' eo Molimo a ileng a e sebelisa bakeng sa mosali e bolela 'motho ea matla ea tlang ho tšehetsa le ho fana ka thuso ho motho ea hlohang.' Lona lentsoe lena le sebelisitsoe ka makhetlo a 16 ha ho buuo a litšobotsi tsa botho ba Molimo: Ke matla a rōna, molopolli oa rōna, mosireletsi oa rōna le thuso ea rōna! Molimo o ile a bōpa Eva hore a fane ka matla a bohlokoa le thuso ho Adama.

- Ho utloisisa mohopolo oa Bibe le oa 'mothusi' ho fetola kutloisiso ea rona ea karolo ea mosali joang?

Bala Baefese 5:22,24, 33; le 1 Petrose 3:5.

- Litemana tsee li re'ng ka karolo ea mosali?
 - *Mosali o lokela ho ikokobelletsa monna oa hae joalokaha a ikokobelletsa Morena.*
 - *Mosali o lokela ho mo tšoara ka tlhompho.*

Molimo o file basali likarolo tse peli tsa sehlooho lenyalong. Ea pele ke ho rata, ho hlompha le ho ikokobelletsa monna oa hae joaloka moetapele oa lelapa. Ea bobeli ke ho ba mothusi ea tšabang Molimo ea matla le ea nang le bokhoni.

TS'OANELO SEHLOPHA

Sebelisa TATAISO EA LITHUTO: Karolo ea Banna le Basali ho araba lipotso tse latelang:

- Litsela tse ling tsa ho ba 'mothusi' le ho bontša boikokobetso ba bomolimo le tlhompho ho banna ke life? Ka lihlopha leka ho nahana ka mehlala e 10.
 - *Lokisetša lijo, ntlo e hloekileng, joalo-joalo.*
 - *Netefatsa hore lelapa le na le liaparo tse hloekileng*
 - *Mo tsehetse mosebetsing wa hae*
 - *Theha lehae le thabileng*

- *Kgothatsang banna ba rona*
- *Arolelana maikutlo le mehopolo ea rona le banna ba rona*
- *Rapella banna ba rona*
- *Utloang banna ba rona*
- *Le bue hantle ka banna ba rona*
- Ho ne ho tla ama lenyalo joang haeba mosali a ne a ka etsa lintho tsee?

TLALEHA - *Etsa hore sehlopha ka seng se arolelane likarabo tsa sona.*

Lenyalo la Bomodimo

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Liproverbia 31:10-31 .

- Litemana tsee li ne li ngotsoe ka bo-mang? (*mosali ea hlompheuoang*)
- Litemana tseo li ne li ngoletsoe bo-mang? (*tem. 2 – banna*)
- Ngola hore na mosali enoa o etsa mesebetsi efe
 - *O sebetsa ka matsoho a hae ho etsa lintho – liaparo le thepa ea ntlo*
 - *O lokisetsa lelapa la hae lijo tse monate*
 - *E reka mobu*
 - *E lema serapa sa morara*
 - *O reka le ho hoeba ka katileho 'marakeng*
 - *O sebetsa ka thata*
 - *O hlokomela mafutsana le bahloki*
 - *O hlokomela lelapa*
- Ke mesebetsi efe e tloaelehileng eo basali ba e etsang sebakeng sa heno? Ke life tse sa lumelloeng ke basali ho li etsa sebakeng sa heno?
- Monna o tsoara mosali oa hae joang (temana ea 28-31)? (*O a mo rorisa, oa mo hlomphe, o mo fa litholoana tsa matsoho a hae.*)
- Temaneng ea 30 ke hobane'ng ha monna a rorisa mosali oa hae 'me a mo bitsa ea khabane? Hobane o tšaba Jehova (Hobane o tšaba Jehova)
- U hlomphe mosali oa hao joang?

Temana ena e ngotsoe ke 'mè oa Morena ho mo thusa ho utloisisa hore na mosali ea tšabang Molimo o shebahala joang le hore na mosali ea joalo ke oa bohlokoa ebile o matla hakae (sheba temana ea 10) Ha se ho fana ka lethathamo la lintho tseo mosali a lokelang ho li etsa kapa tokafatso ya ho tshoara mosadi joalo ka lekgoba. Ha e khotalletse botsoa ho monna empa ho e-na le hoo e bitsa monna hore a tsoare mosali oa hae hantle.

Lerato le Tlhompho

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Baefese 5:33.

- Temana ee e re bontša eng ka karolo ea banna le basali lenyalong la bomolimo?

Re fuoa litaello tse peli tse bonolo, e 'ngoe bakeng sa monna le ea mosali. Banna, RATANG basadi ba lona. Basali, HLOMPHELANG banna ba lona. Ke hobane'ng ha u nahana hore e fapane? Ke hobane'ng ha basali ba bolelloa hore ba hlomphe 'me banna ba bolelloe hore ba rate? Hobane Molimo oa re tseba; O tseba hantle seo re se hlokanang. Oa tseba hore banna ba hloka tlhompho 'me basali ba hloka lerato. Banna ba ntse ba rata ho ratoa le basali ho hlompheuo, empa banna ba khetha tlhompho le basali lerato.

U ka bona sena bophelong bo tloaelehleng. Sesoleng, sebaka se laoloang ke banna, tlhompho le tlhompho ke tsa bohlokoa. Banna ba lakatsa ho nyolosa maemo ho fumana tlhompho e eketsehileng. Boitsoaro bo hlokanang tlhompho ha bo mamellehe. Ho se rate molaoli oa hau ha se bothata. Balaodi ha ba lakatse ho ratwa; ba lakatsa ho hlompheua. Ka lehlakoreng le leng, basali ba hahla libaka tse holisang—ba batla ho ratoa; ha ba tšoenyehe hakaalo ka ho hlompheua.

Hangata ho etsahalang ke hore basali ha ba hlomphe banna ba bona, joale banna ha ba bontše lerato ho basali ba bona. Kaha ba ikutloa ba sa ratoe, basali ha ba bontše tlhompho, 'me banna ba ikutloang ba sa hlompheua ha ba bontše lerato. E fetoha potoloho. E ka qala ka monna kapa mosali, empa hang ha e qala, e ntse e potoloha le ho potoloha—mokoloko oa ho hloka tlhompho le ho hloka lerato.

Mamela pale ena 'me u bone hore na e utloahala e le boemo bo tloaelehleng.

E ne e bile beke e boima ke sebetsa masimong. Letsatsi le ne le bonahala le chesa ka ho khethetsehileng 'me mocheso o ne o sa mamellehe masimong moo ho neng ho se na khatholoho e fokolang. Matthew o ne a thabetse hore haufinyane o tla fihla hae ho tla bona mosali oa hae. O ne a tsamaile matsatsi a 10; e ne e le nako e telele ea ho ba hōle le lelapa. Ha a ntse a tsamaea ka koloi, o ne a tšepile hore le eena o tla thabela ho mo bona joalokaha a ne a tla mo bona.

Maria o ne a le hae; o ne a khathetse ka mor'a ho hlokomela bana ntle le thuso e kaalo, 'me a nyahamisoa ke hore ho bonahala ba sa itsoare hantle. O ne a lebetse hore monna oa hae a tle hae. O ne a ile a mo letsetsa pele letsatsing leo ho mo hopotsa hore a tle le raese hae. O ne a sa khone ho tsoa hobane ho ne ho le thata ho isa bana ba banyenyane kae kapa kae. O ne a tšepile hore o tla khutla haufinyane—bana ba ne ba se ba ntse ba lapa 'me eena a se na seo a ka ba fepang ka sona.

“Ke hae,” ho rialo Matthew.

“Qetellong!” ho boletse Maria. “Reese e kae?”

“Oh,” ho araba Matthew, “ke lebetse—ke na le ho hongata hoo ke ho hopolang kajeno.”

“O ka etsa seo jwang?” Maria a utlwa lentswe la hae le phahama. “Bana ba tla ja eng?”

“Na ha u na raese ho hang?”

“CHE! Ke ka hona ke u kopileng hore u tle le tse ling. Ka linako tse ling ke nahana hore u tsotella metsoalle ea hao ho feta lelapa. Ha ho mohla u lebalang ho ea kofi le bona.”

“Ho lokile, ke tla fumana!” Mattheu o ile a hoeletsa ha a tsoa ka monyako. Thabo eo ka bobeli ba neng ba e-na le eona ea ho bonana e ne e se e felile, e nketsoe sebaka ke khalefo le bohloko.

- Ho etsahetse'ng paleng ee?
- Karabelo ea Maria e bile efe ho Matheu?
 - *Mary o ne a tsielehile a lebala raese*
- Karabelo ea Matheu e bile efe ho Maria?
 - *O ile a halefa*
- Ho ile ha etsahala'ng qetellong?
 - *Mattheu a tsoa*

Litaelo tsa Morupeli: Hopotsa sehlopha – khang ena HA E mabapi le raese. Ke ka Maria a ikutloang eka monna oa hae o mo lebetse hobane a lebetse ntho e le 'ngoe eo a e kōpileng. Ke taba ea hore Matthew o ne a ikutloa a sa ratoe hobane mosali oa hae a ne a sa ananele sohle seo a se entseng empa o ile a mo soma.

Basali, ka linako tse ling sena (ho tsamaea) ke ntho e ntle. Ka linako tse ling (y) banna ba rona ba tenehela (y) maikutlo a rona hoo ba hlokanang nako ea ho khutsa, kahoo ba se ke ba arabela ka mokhoa o sa hlompheheng, joalo ka ho otlala kapa ho sebelisa puo e hlabang.

Leha ho le joalo, u nahana hore basali ba nahana eng ha banna ba tsoa? HA NTHATE. Ebile ha a nthate hoo a ka rarollang bothata!

Banna, le lokela ho hopola ho buisana ka ho hlaka ha le tsoa. Hona joale ke halefile haholo. Kea u rata 'me ke batla ho u tsoara ka litsela tse tlotlisang Molimo, empa ke hloka nako ea hore ke khobe matšoafo."

Pale ee e ka be e fapane joang?

- Maria a ka be a ile a re'ng ka tsela e fapaneng?
"Ke ananela sohle seo le se entseng ho hlokomela lelapa, mosebetsi oohle oa lōna le boiteko bohle ba lōna. Leha ho le joalo, re hloka raese—na u ka etsa ntho e 'ngoe hape hore u e fumane?"
- Matheu a ka be a ile a re'ng ka tsela e fapaneng?
"Ke ne ke phathahane haholo ke nahana kamoo nka thabelang ho u bona kateng; kamoo ke u ratang le ho u ananela kateng hore raese e ile ea fofa ho tsoa bokong ba ka. Ere ke ye ho lata jwale; ho tla nka motsotso feela."

Boemong bo bong le bo bong motho o tlameha ho emisa potoloho ena mme a bontše lerato kapa tlhompho. Esita leha re sa batle, re lokela ho hopola—re laetsoe! Bible ha e re, 'Ha monna oa hao a le lerato, mo hlomphe. Ha mosali oa hao a le mosa, mo rate.' Krete ha a ka a ema ho fihlela re lokile ho re rata. Re lokela ho hopola, le haeba re sa batle, ka lebaka la lerato la rōna ho Molimo, re lokela ho ratana le ho hlomphana.

TS'OANELO SEHLOPHA

Hopola pale ea Timeus le Leah.

- U nahana hore bothata ba lerato le tlhompho bo bonahala joang paleng ee?
- Ke keletso efe eo u ka e fang Timeus?
- Ke keletso efe eo u ka e fang Leah?

LE MOPEPI

1. Etsa lethathamo la lintho tseo monna kapa mosali oa hao a li etsang ho u thusa. (Ho batho ba masoha, ntate oa hao le 'mè oa hao ba etsa'ng ho u thusa?)
2. Ha u sheba lethathamong lena, rapela 'me u lebohe Molimo bakeng sa monna kapa mosali oa hao (kapa batsoali).

TS'ELISO MOTHO

U ka etsa'ng hang ka mor'a koetliso ee ho ntlafatsa kamano ea hao le molekane oa hao kapa lelapa la hao?

1. Letsatsing le hlhamang:
 - **Banna:** Bolella mosali oa hao hore ua mo leboha le seo a se etsang ho hlokomela lelapa la hau. Mo botse hore na ho na le seo u ka se etsang ho fokotsa boima ba bophelo ba hae. Hopola hore o batla ho tseba hore oa mo rata.
 - **Basali:** Bolella monna oa hao hore ua mo leboha le hore u ananela mosebetsi oa hae o boima oa ho hlokomela lelapa la hao. Mo botse hore na ho na le seo u ka se etsang ho fokotsa boima ba bophelo ba hae. Hopola hore o batla ho tseba hore oa mo hlompha.
 - **Masoha:** Bolella batsoali ba hao hore u ba leboha le sohle seo ba se etsang lelapa la hau. Ba botse hore na ho na le seo u ka se etsang ho fokotsa boima ba bophelo ba bona.
2. Joale, letsatsi ka leng ka mor'a moo, leka ho etsa bonyane ntho e le 'ngoe ho bontša monna kapa mosali oa hao (kapa batsoali) hore ua mo rata kapa ua mo hlompha.
3. Iphe nako hona joale ho ngola maikutlo a hau a seng makae a seo u ka se etsang letsatsi ka leng bekeng ena. Rapela 'me u kope Molimo hore au thuse ho etsa lintho tsena.

Mehato ena e ka utloahala e le thata haholo. Haeba ha u e-s'o itokisetse ho bua le monna kapa mosali oa hao

(kapa batsoali), joale qala ka ho mo rapella letsatsi le leng le le leng. Rapela nako le nako ha o utlwa bohloko kapa o halefile. Leboha Modimo ka monna kapa mosadi wa hao mme o kope Modimo hore a o thuse lenyalong la hao.

Thuto ea 2: Lenyalo le Thabileng

Maikutlo a Sehlooho

1. Re ka ba le manyalo a thabileng ka ho hlokomela liphapang tseo re nang le tsona le balekane ba rōna kapa setho se haufi sa lelapa.
2. Re hloka ho ithuta mekhoe e metle le e thehiloeng Bibeleng ea ho rarolla liphapang tsa rona le ho rarolla likhohlano.

Lisebelisoa

1. Tataiso ea Baithuti:
 - a. Lemoha Liphapang Tsa Rōna (Kopi e le 'ngoe ho motho ka mong ea nang le tlatsetso bakeng sa balekane)
 - b. Ho Rarolla Liphapang

Lenyalo le Thabileng

Likhohlano tse ling li tla lula li etsahala le lenyalong le phetseng hantle.

- Ke lintho life tseo hangata banyalani ba sa lumellaneng ka tsona?

TS'OANELO SEHLOPHA

Bala litemana tse latelang—re ka utloisisa eng ho tsoa litemaneng tsee tse re thusang ho utloisisa mokhoa oa ho sebetsana le likhohlano hamolemo?

- 1 Bakorinthe 15:41 & 1 Bakorinthe 12:4-7 – *Molimo o entse e mong le e mong oa rona a ikhetha; re na le linako tse fapaneng tse fetileng mme re filoe litalenta tse fapaneng. Re lokela ho utloisisa liphapang 'me re ikemisetse ho amohela kamoo Molimo a entseng e mong le e mong oa rōna ea fapaneng kateng.*

TLALEHANG TS'OANE

SEHLOPHA SEKHOLO

Molimo o entse e mong le e mong oa rōna ea fapaneng. Joalokaha re bone ho 1 Bakorinthe, re na le litalenta, bokhoni le matla a sa tsoaneng. Sena ha se etse hore motho a be betere ho feta e mong. Re e mong le e mong kamoo Molimo a re entseng kateng. Molimo ha aa re etsa kaofela re tsoana. O re entse ba ikhethang. Thutong e latelang, re tla bona tse ling tsa litsela tseo Molimo a re khethileng ka tsona. Hopola hore ho e 'ngoe le e 'ngoe ea lintlha tsena, ha se hore motho e mong o molemo ho feta e mong, ke pontšo ea tsela eo Molimo a re entseng ka eona.

MOSEBETSI OA MOTHO LE MOLEKANE

Litaelo : *Motho e mong le e mong o tla hloka kopi ea **TATAISO EA LITHUTO** – Ho Tseba Liphapang Tsa Rōna. Ho bohlokoa ho fana ka litaelo tse hlakileng haholo bakeng sa ts'ebetso ena! U ka boela ua ba le banna ka lehlakoreng le leng la kamore le basali ka lehlakoreng le leng. Haeba batho ba sa tsebe ho bala, kapa ba sa utloisise lipolelo, u ka bala sehlooho se seng le se seng 'me u etse hore ba tsoaee moleng. Etsa ea pele hammoho.*

Motho e mong le e mong o hloka kopi ea **TATAISO EA LITHUTO** – Ho Lemoha Liphapang Tsa Rōna. Re tla sheba pampitšana ka makhetlo a mabeli:

1. Lekhetlo la pele – bala sehlooho se seng le se seng 'me u tsoaee moleng ka "X" seo u se ratang.
 - Ha re entseng ea pele hammoho. Batho – na u ka khetha ho qeta nako le batho kapa ho ba mong? Haeba u rata ho ba har'a batho, joale beha "X" haufi le pheletso e nepahetseng ea

mohala. Haeba u li rata ka bobeli, u ka beha "X" haufi le bohareng ba mola. Haeba u rata ho ba mong, beha "X" qetellong ea mohala. (*Bontša ka boto*)

- Sheba leqephe lohle 'me u tšoaee seo u se ratang boemong bo bong le bo bong.
2. Lekhetlo la bobeli - bala sehlooho se seng le se seng 'me u tšoaee moleng ka "O" seo u nahanang hore **molekane oa hau kapa setho se haufi sa lelapa** se ka se rata. U se ke ua buisana le molekane oa hao ka taba ena.
3. Ha uena le molekane oa hau le qetile ka 1 le 2 joale le bontšane pampiri ea hau. Buisanang ka sehlooho se seng le se seng le lipotso tse ka morao ho **TATAISO EA LITHUTO** .
- A na u bile le kutloisiso e nepahetseng ea likhetho tsa motho e mong? Na u ile ua makatsoa ke letho?
 - Na uena le molekane oa hao (kapa setho se haufi sa lelapa) le ne le lula le e-na le likarabo tse tšoanang bakeng sa e 'ngoe le e 'ngoe ea lihlooho tsee?
 - Ke libakeng life tseo le tšoanang ka tsona haholo 'me le fumana ho le bonolo ho lumellana?
 - Ke libakeng life tseo u fapaneng ka tsona?
 - Ke lihlooho life tse bakang ho se utloane lenyalong kapa kamanong ea hau?
 - Buisanang ka hore na le ka sebetsana joang le likarolo tsena tsa liphapang tsa lōna.
 - U ka sebelisa matla a e mong le e mong joang ho hahla lenyalo kapa kamano ea hao?

4. Ngolang moralo hammoho: Etsang moralo oa ho sebetsana le libaka tseo le fapaneng haholo le tsona. Khetha likarolo tse 2 tsa phapang 'me u ngole moralo oa hau oa hore na u tla li rarolla joang. Mehlala e kenyelelitsoe ho **TATAISO EA LITHUTO** .

TLALEHANG TS'OANE

Litaelo tsa Morupeli: Kopa banyalani ba le bang kapa ba babeli ho arolelana moralo oa bona oa phapang e le 'ngoe.

Liphapang tsa rona li ka baka khohlano haeba re sa buisane ka tsona le ho etsa moralo o sebetsang bakeng sa batho ka bobeli.

Ho Rarolla Liphapang

Ho tla lula ho e-na le liphapang, empa re lokela ho ithuta ho li rarolla ka tsela e nepahetseng. Re ke ke ra lumella likhohlano hore li hole. Re hloka ho leka ho rarolla bothata bofe kapa bofe pele ho nako ea ho hola.

TS'OANELO SEHLOPHA

Sheba litemana tse latelang. Re ka ithuta eng temaneng ka 'ngoe mabapi le ho rarolla likhohlano?

- Baefese 4:32 – *Re lokela ho ba mosa le kutloelo-bohloko le ho ikemisetsa ho tšoarela, re ntse re hopola hore le rōna ha rea phethahala.*
- 1 Petrose 3:9 le Mattheu 5:23-24 – *Re lokela ho itokisetsa ho kopa tšoarelo. Esita le haeba motho e mong a ile a qala mathata, re lokela ho itokisetsa ho lokisa lintho.*
- Bafilipi 2:3-4 – *Re lokela ho nahana hore ba bang ba bohlokwa ho feta rona.*
- Baefese 4:26 – *Ha rea lokela ho lumella letsatsi hore le likele re halefile. Ena ke khopotso e ntle ea ho ba hlokolosi ho rarolla liphapang kapele le ho se lumelle matsatsi hore a fete. Sena se bohlokoa haholo manyalong a rona, empa hape le likamanong tsohle tsa rona.*
- Mattheu 7:3-5 – *Etsa bonnete ba hore u hlokomela liphoso tsa hau pele – u se ke ua potlakela ho supa liphoso tsa ba bang.*
- Mattheu 18:15 – *Buisanang ka litaba tseo le le bang, eseng ka pel'a batho, haholo-holo bana.*
- Liproverbia 15:1 – *Buisanang ka liphapang le khobile matšoafo. Khetha nako eo ka eona bobeli ba lōna le khutsitseng. Haeba u halefile, chechisa puisano eo.*

- Bakolose 4: 6 – *Bolela lintlha tsa hau ka mosa ntle le ho hlaselana.*

TS'ELISO MOTHO

- Ke efe ho melao-motheo ee eo ho leng bonolo ho e etsa ha le qabana?
- Ke efe ho melao-motheo ee eo ho leng thata ho e etsa nakong eo le sa lumellaneng?
- Ke molao-motheo ofe o le mong kapa e 'meli eo u ka ratang ho qala ho e sebelisa bophelong ba hao?

MOSEBETSI OA SEHLOPHA

Etsa tšoantšiso. Khetha ho se lumellane ho tloaelehileng manyalong 'me u bontše mokhoa oa ho rarolla ho se lumellane ka melao-motheo ena kaofela.

Litaelo tsa Morupeli : Kopa sehlopha ka seng ho etsa tšoantšiso ea sona bakeng sa sehlopha kaofela.

HLAHLABA SEHLOPHA

Thutong ena, re ithutile ho lemoha liphapang likamanong tsa rona, ho etsa moralo oa ho sebetsana le liphapang tsa rona, le ho rarolla liphapang tsa rona ka tsela ea Bibe.

- Ke molao-motheo ofe oa bohlokoa oa ho rarolla likhohlano oo hangata u o lebalang nakong ea ho se lumellane?
- Mehopolo e meng ea litsela tsa ho hopola 'nete ee nakong e tlang ha le e-na le ho se lumellane?

Hopola hore melao-motheo ena hase ea hore batho ba lenyalong ba e sebelise le balekane ba bona feela. Re ka sebelisa melao-motheo ena likamanong tsohle tsa rona neng le neng ha re e-na le khohlano.

Litaelo tsa Morupeli: Qetella ka ho rapella hore Molimo a thuse e mong le e mong oa bona ho se lumellane ka tsela e phetseng hantle, ea bomolimo le ho tiisa hore liphapang tsa bona ha li fetohe likhang le lintoa.

Thuto ea 3: Ho Sebetsana le Mahloko

Maikutlo a Sehlooho

1. Re lokela ho elelloa le ho sebetsana le kamoo re utloisanang bohloko kateng hobane bohloko bo sa rarolloeng bo ka senya manyalo.
2. Ho kōpa tšoarelo ka tieo ho bao re ba utloisitseng bohloko ho tla thusa ho tsosolosa likamano tsa rōna.
3. Re tšoarela ba bang ka lebaka la teboho ho Molimo ea re tšoaretseng.
4. Tšoarelo ke mokhoa oo re tlamehang ho feta ho ona ka linako tsohle ho hloekisa maeqaba likamanong tsa rona.

Lisebelisoa

1. Thuso e Bonahalang (e fumanoa karolong ea Lithuso Tse Bonahalang qetellong ea Buka ea Tichere)
 - a. Setšoantšo sa lelapa (kopi e le 'ngoe ka sehlopha - e arotsoe)
2. Tataiso ea Baithuti:
 - a. Ho khetholla Mathata (kopi e le 'ngoe ka motho ka mong)
 - b. Mehato ea ho Kopa tšoarelo (kopi e le 'ngoe ho motho ka mong)
 - c. Mehato ea ho Tšoarela
3. Theipi (e lekane hore sehlopha ka seng se sebelise ho kopanya setšoantšo sa lelapa)

Hlahloba le Selekela

SEHLOPHA SEKHOLO

Litaelo tsa Morupeli: Botsa sehlopha hore na se hopola ho hong ho tsoa lithutong tse fetileng. Hlahloba litimana ho hopotsa sehlopha lintlha tsa sehlooho.

- E meng ea melao-motheo eo u ithutileng eona ea kamoo re ka buisanang le ho rarolla liphapang tsa rōna ke life?

Esita le manyalong a molemo ka ho fetisisa ho na le linako tseo ka tsona monna kapa mosali kapa ka bobeli ba utloisnang bohloko. Ka linako tse ling ho utloa bohloko e ne e le ka boomo; ka linako tse ling e ne e se ka morero.

MOSEBETSI OA SEHLOPHA

Litaelo tsa Morupeli: Fana ka sehlopha ka seng kopi e khaotsoeng ea **LITHUSO TSE BONAHALANG** – Setšoantšo sa lelapa (bonyane ka likotoana tse 4-6) le theipi. Ba kope ho hatisa setšoantšo hammoho. (Setshwantsho se fumanwa ka morao ho Buka ya Titjhere)



Ntle le theipi, ho ka be ho sa khonehe ho khutlisetsa setšoantšo sena hammoho. Tšoarelo ke 'theipi' likamanong, haholo-holo lenyalo. E kopanya likotoana leha ho na le likamano tse utloileng bohloko le tse robhileng.

Ho utloisa bohloko ho senya manyalo. E etsa hore batho ba se ke ba atamelana 'me ha ba sa tšehetsana.

Thutong ena, re tla sheba mokhoa oa ho tsosolosa lenyalo le sentsoeng ke bohloko.

Ntlha ea pele – Tseba Bohloko

SEHLOPHA SEKHOLO

Litaelo tsa Morupeli: Etela ka **TATAISO EA LITHUTO** - Ho hlwaya Mahloko mmoho.

Bala Matheu 5:23-24.

- Ho latela temana ee, u nahana hore ho bohlokoa hakae ho boelanya bohloko kapa likhohlano?
- Temana ee e bolela'ng ha e re 'ho ba le ho hong khahlanong le uena'?
- Re lokela ho etsa'ng haeba ho e-na le mathata manyalong a rona?

Bibele e bontša ka ho hlaka hore re lokela ho boelanya likamano. Molimo o nahana hore ho bohlokoa haholo hoo a re bolellang hore re tlohele tšebeletso ea borapeli ho ea etsa joalo. Ha re potlakisa likamano kapele, bohloko bo fokotseha bo ka hola. Ka mor'a likhoeli tse seng kae, ntho e qalileng e le ho ntša kotsi e nyenyane e ka 'na ea hōla habonolo hore e be bothata bo boholo.

Temana ena e re hopotsa hore, haeba re khopisa motho e mong, re lokela ho ea kōpa tšoarelo. Temaneng e latelang, re bona hore haeba motho a re halefisa, re ntse re e-na le boikarabelo ba ho ba eena ea eang.

TS'ELISO MOTHO

Re tla nka metsotso e seng mekae ho kopa Molimo ka khutso hore a re bontše haeba ho na le litsela tseo re utloisitseng balekane ba rona bohloko. Haeba ha u lenyalong, nahana ka motsoalle ea hau kapa setho sa lelapa. Nahana ka libaka tse latelang 'me u ngole maikutlo a hau fatše:

- Na ho na le seo u hlōlehileng ho se etsa seo u lokelang ho se etsa?
- Na ho na le seo u se entseng (kapa seo u se etsang) seo u sa lokelang ho se etsa?
- Na u hlōlehile ho etsa ntho eo u tsebang hore molekane oa hao o batla hore u e etse?
- A na u kile ua bua ntho e utloisang bohloko?
- Na u hlōlehile ho bontša lerato le khotatso?

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Matheu 18:15.

Hase feela hore re lokela ho hlokomela litsela tseo re utloisitseng balekane ba rōna bohloko le ho utloisa manyalo a rōna bohloko, empa hape re lokela ho itokisetša ho bolella balekane ba rōna ha re utloile bohloko. Ka linako tse ling balekane ba rōna ha ba rere ho re utloisa bohloko, empa re ntse re utloa bohloko. E ka 'na eaba ha ba hlokomela seo ba se entseng. Haeba u sa ba bolelle, bohloko boo bo ka senya lenyalo la hao. Molekane oa hau a ke ke a tseba hore na phoso ke efe, ka hona a ke ke a lokisa ho taboha.

TS'ELISO MOTHO

Joale nka nako 'me u nahane ka litsela tseo u utloileng bohloko ka tsona. E ka 'na eaba hase ntho eo molekane oa hao a hlokomelang hore e u utloisa bohloko.

- Na ho na le litsela tseo molekane oa hao a u utloisitseng bohloko ka tsona?
- Rapela 'me u itlame ho qala ho buisana ka lintho tsena le molekane oa hau bekeng ena.

Ha ho le ea mong oa rōna ea phethahetseng. Kaofela re utloisitse ba bang bohloko, 'me kaofela re utloile bohloko. Karolong e setseng ea thuto ena re tla ithuta haholoanyane ka mokhoa oa ho boelanya likamano tsa rona ho tsoa likotsing tsena. Bekeng ena u lokela ho hopola lintho tseo u neng u li nahanne hona joale 'me u buisane ka tsona le molekane oa hao—ho kōpa tšoarelo le ho mo tšoarela ha ho loketse.

Bala Luka 15:11-22.

- Ke litšitiso life tseo mora e monyenyanane a ileng a tobana le tsona?
- Mora oa ho fela o ne a lokela ho etsa'ng ho tsosolosa kamano ea hae le ntat'ae?
- Re ka ithuta'ng paleng ee ea ho kōpa tšoarelo?
- Ntate o ile a arabela joang? (*O ile a tšoarela.*)
- Re ka ithuta'ng paleng ee ea ho tšoarela?

Mehato e 'meli e latelang ea ho tsosolosa likamano ke ho kōpa tšoarelo le ho tšoarela.

Ea bobeli – Kōpa Tšoarelo Ha U Utloisa Ba Bang Kotsi

SEHLOPHA SEKHOLO

Ke litšitiso life tse ling tseo re tobanang le tsona ha re kōpa tšoarelo le ho kōpa ba bang hore ba re tšoarele?

- *Boikakaso*
- *Dihlong*
- *Ho fumana nako*
- *Tšabo*

*Litaelo tsa Morupeli: Ngola mehato ena holim'a letlapa le lesoeu ha u ntse u bala mohato o mong le o mong ho **TATAISO EA LITHUTO** – Mehato ya ho Kopa Tshwarelo.*

Ho na le Mehato e 6 ea ho Kopa Tšoarelo ho khutlisetsa likamano ha u utloisitse ba bang bohloko:

Mehato ea ho Kopa Tšoarelo

1. **Ipolele ho Molimo** – Ha re utloisa balekane ba rona bohloko, re boetse ha re mamele Molimo. Re lokela ho ya ho Modimo mme re kope tshwarelo ya hae bakeng sa diphoso tseo re di entseng. Ho amohela tšoarelo ea Molimo ho tla re fa pelo e ikokobelitseng ea ho ipolela le ho kōpa tšoarelo ho motho e mong.
2. **Ipolele motho e mong ntle le ho fana ka mabaka** – Hangata ha re ipolela, re batla ho hlalosa hore na ke hobane'ng ha re entsa seo re se entseng. Leha ho le joalo, sena se ka etsa hore ho be thata hore motho e mong a re tšoarele.

Mohlala 1:

Molato: Kea tseba hore ke ile ka u nyatsa ka pel'a metsoalle ea hao maobane, empa nka be ke sa etsa joalo hoja u ne u sa re sitisa ka hora.

E nepahetse: Ke o utloisitse bohloko ka ho o nyatsa ka pela metswalle ya hao maobane; ho ne ho se mosa ho nna.

Mohlala 2:

Molato: Ke a itse gore ke ne ke go tlhoile e bile ke se na maitseo mo go wena maabane bosigo, mme o tshwanetse wa bo o gopotse gore mmaago o ne a ntshwaya diphoso thata jaana mme ke lapisitswe ke tiro yotlhe.

E nepahetse: E ne e le boithati le ho hloka kutlo ho 'na ho ba mahlahlaha le ho hlonama ho uena bosiung ba maobane. Ke masoabi hore ebe ke u utloisitse bohloko.

Bapisa mohlala o mong le o mong ho e ka holimo. U ka tšoarela ka tsela efe haholoanyane?

3. **Kopa Tšoarelo** – Etsa bonnete ba hore u bua ka ho toba ka seo u se soabileng 'me u bontše masoabi a hau ka tieo. Bua ntho e kang, 'Ke masoabi haholo ka seo ke se entseng' kapa 'Ke utloile bohloko haholo ka tsela eo ke ileng ka u tšoara ka eona.'
4. **Kopa tšoarelo** – Re lokela ho hlokomela hore re hloka tšoarelo. E ka 'na eaba molekane oa hao ha a e-s' o lokele ho re tšoarela hang-hang, kahoo ho ka 'na ha hloka hore re be le mamello. Rapela hore Molimo a thuse molekane oa hao hore a u tšoarele. Ha ua lokela ho ba qobella ho re ba u tšoarela ntle le thato ea bona.
5. **Fetola boitšoarō ba hau** – ha hoa lekana ho ipolela le ho kopa tšoarelo haeba re sa rera ho fetoha le haeba re ikemiselitse ho lula re etsa phoso e tšoanang. Karolo ea ho khutlisetsa likamano ke ho etsa

bonnete ba hore u ikemiselitse ebile u ikemiselitse ho fetola boitšoaro ba hau. Ka hohle kamoo u ka khonang, u lokela ho leka ho se e etse hape.

6. **Amohela liphello** – Motho a ka 'na a hloka nako ea ho u tšoarela. U lokela ho ba le mamello 'me u kōpe Molimo hore a ba thuse hore a u tšoarele. Mathata a mang a ka senya ho tšepana kamanong. U lokela ho hlokomela hore molekane oa hao a ka 'na a se ke a u tšepa habonolo joaloka pele. Sena ke sephetho sa ketso ea hau. Ho kōpa tšoarelo ha ho etse hore ntho e 'ngoe le e 'ngoe e be ncha ka bo eona. Ka linako tse ling u tlameha ho phela le liphello tsa seo u se entseng. Ho nka nako hore bohloko boo u bo bakileng bo fele.

MOEKETSI MOSEBETSI

Nahana ka boemo bo tloaelehileng boo ho bona motho a ka hlokang ho kōpa tšoarelo ho molekane oa hae kapa setho se seng se haufi sa lelapa. Fetolanang ho etsa tšoantšiso ea kamoo le ka kopang tšoarelo le ho kopa tšoarelo.

Litaelo tsa Morupeli: U ka mema ba ka ratang ho etsa tšoantšiso ea bona ka pel'a sehlopha ho etsa joalo.

Kopo

TS'ELISO MOTHO

Kōpa Molimo hore au bontše haeba ho na le ntho leha e le efe lenyalong la hao eo u lokelang ho e kōpa tšoarelo.

1. Etsa moralo oa hore na u tla bua neng le molekane oa hao. Ha u buisana le molekane oa hao, kōpa tšoarelo bakeng sa bohloko boo u bo bakileng. Leka ho latela mehato ena. Haeba ha u lenyalong, u ka sebelisa mehato ena ho rarolla bohloko kamanong leha e le efe eo u ka bang le eona—ka mohlala le batsoali, banab'eno, beng ka uena kapa metsoalle.
2. Khetha nako e ntle ea hore batho ka bobeli ba buisane. Fumana nako e ke keng ea sitisoa 'me batho ka bobeli ha ba khathetse haholo.
3. Rapela 'me u kope Molimo hore au fe pelo e ikokobelitseng le ho u fa mantsoe a nepahetseng ao u ka a buang. Rapela hore Molimo a lokisetse molekane oa hao ho u utloa le ho ikemisetsa ho u tšoarela.
4. Inehela ho Morena ho etsa hona. Na ho na le motho ea ka u rapellang le ho u jara boikarabelo ba ho etsa see?

Tšoarela Batho ba U Utloileng Bohloko

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala litemana tse latelang ebe u akaretsa seo Bible e se buang ka tšoarelo.

- Luka 23:34 – *Jesu o ile a tshwarela, mme a hlokomela hore ba bang ba ne ba sa tsebe seo ba se etsang.*
- Matheu 18:21-22 – *Jesu o ile a bolella Petrose hore a tšoarele ka makhetlo a 77 (nako le nako).*
- Bakolose 3:13 – *Le tshwarelane ka tsela eo Morena a re tshwaretseng ka yona.*

Molimo o re tšoaletse lintho tse ngata. O re laela hore re tšoarelane. Ka linako tse ling ho thata ho tšoarela ba bang ha ba re sitetsoe.

- Ho latela phihlelo ea hao, tse ling tsa liphello tsa ho se tšoarele lenyalong ke life?
 - *Bohloko – ho haha mahlaba*
 - *Ho se tšepane ho e mong*
 - *Ho se khotsofale ka lenyalo le ho se tšepahale ho ka bang teng*
 - *Likhohlano tsa malapa – esita le bana ba ikutloa ba sa sireletseha ba bile ba tšohile*

Ho tšoarela ke habohlokoa ho tiisa hore lenyalo lea tiea. Ka Bibeleng, re laeloa hangata hore re tšoarele. Empa pele re lokela ho utloisisa ka ho hlaka hore na ho tšoarela ke eng le seo e seng sona.

Litaelo tsa Morupeli: Thala litšiea tse peli botong ebe u ngola “Tšoarelo HA HASE” le “Tšoarelo KE” kholomong ka 'ngoe. Ngola ntlha ka 'ngoe ha u ntse u e hlalosa.

Tšoarelo HASE	Tšoarelo KE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Maikutlo 2. Ho amohela ho hloka toka kapa ho mamella boitšoaro bo utloisang bohloko kapa bo hlekefetsang 3. Ho batla hore motho a fetohe pele re mo tšoarela 4. Ho lebala 5. Ho etsa eka ha ho na taba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khetho eo re e etsang 2. Ho tobane le phoso e entsoeng, empa re khetha ho se khopise balekane ba rona 3. Ho tšepa Molimo ho sebetsana le motho e mong le ho tšoarela le pele a fetohe 4. Ho lokolla balekane ba rona matsohong a Molimo ha re ikutloa re halefile kapa re utloile bohloko; eseng ho batla boiphetetso 5. Ho amohela lefu la Jesu e le tefo ea libe tsohle

Tšoarelo HASE:

- **Maikutlo.** Tšoarelo ke khetho eo re e etsang. Ha ho hlokahale hore re eme ho fihlela re ikutloa re tšoareletsoe empa ho e-na le hoo, re etsa qeto ea hore re tla tšoarela motho e mong. Ha re ipotse, 'Na ke ikutloa ke rata ho tšoarela?' empa ho e-na le hoo re etsa qeto ea ho tšoarela le ho tlohela ho iqenehela le takatso ea boiphetetso.
- **Ho batla hore motho a fetohe pele re mo tšoarela.** Re ke ke ra qobella motho hore a fetohe. Re tšoarela hobane Krete o re tšoareletse 'me o re laela hore re tšoarele ba bang, eseng ka lebaka la seo re se batlang ho motho.
- **Ho amohela ho hloka toka.** Ha re tšoarela motho, ha ho hlokahale hore re lumele hore seo a se entseng se nepahetse. Re ka hlokomela hore seo ba se entseng se ne se fosahetse, empa leha ho le joalo re tla ba tšoarela. Hore ebe re tšoarela motho e mong ha ho bolele hore re mo lumella hore a lule a re utloisa bohloko. Tšoarelo ha e bolele hore re mamella boitšoaro bo utloisang bohloko kapa bo hlekefetsang.
- **Ho lebala.** Ka linako tse ling ha re tšoarela, re ke ke ra lebala hang-hang bohloko boo re ileng ra bo utloa. Re lokela ho lula re tšoarela motho eo hangata ha re qala ho halefa.
- **Ho etsa eka ha ho na taba.** Ha re tšoarela motho e mong, ha re bolele hore seo a se entseng se nepahetse kapa hore ha sea ka sa re ama. Re re, leha ba re lemalitse ka mokhoa oo, re ntse re tla ba tšoarela. Re tšepa hore Molimo o tla sebetsana le motho e mong.

Tšoarelo KE:

- **Khetho eo re e etsang.** Ke karabelo ea tšoarelo ea Molimo ho rona 'me ke ho mo mamela.
- **Ho tobana le phoso e entsoeng.** Re lokela ho elelloa hore motho e mong o re etselitse phoso le hore boitšoaro ba hae bo re utloisitse bohloko, empa re khetha ho se tšoarele ho bohloko boo.
- **Ho tšepa Molimo ho sebetsana le ba bang.** Re lumella Molimo ho tlisa kholiseho, 'me re tšoarela le pele motho a fetohe.
- **Ho mo lokolla matsohong a Molimo.** Ha re tšoarela, re tela tokelo ea rona ea ho iphetetsa kapa ea ho batla phetoho. Ho e-na le hoo, re lumella Molimo ho khalemela kapa ho fetola motho kamoo a batlang kateng.
- **Ho amohela lefu la Jesu e le tefo ea libe tsohle.** Ka mor'a hore re tšoarele motho eo, re ke ke ra lula re hopotsa motho seo a se entseng le ho se sebelisa ho etsa hore a re etsetse lintho.

Ho tšoarela ho ka ba thata, haholo-holo haeba motho eo a re utloisitse bohloko. Bible e re hopotsa hore re tšoarela ka lebaka la teboho bakeng sa seo Molimo a re etselitseng sona, eseng hobane ho hlile ho hlokahala hore motho a 'tšoaneloe' ke tšoarelo. Ha re tšoarela, ha re bolele hore seo ba se entseng se ne se lokile, empa

re bolela hore re ikemiselitse ho lumella Molimo hore e be moahloli le ho etsa qeto ea hore na o batla ho arabela liketso tsa bona joang.

TS'ELISO MOTHO

- Ke khopolo efe e ncha eo u ithutileng eona ka ho tšoarella?
- U ka sebelisa seo u ithutileng sona joang lenyalong la hao bekeng e tlang?

Mehato ea Tšoarello

Litaelo tsa Morupeli: Sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** – Mehato ea Tšoarello ho bua ka mehato ea tšoarello. Ka mor'a ho feta mehato, bontša kamoo Adama a entseng kapa a se ke a etsa mohato ona kateng. Ebe u thusa ho hlakisa ntho leha e le efe eo ba sa kholisehang ka eona.

Haeba bohloko boo u bo utloileng bo ne bo le bonyenyane, ho ka ba bonolo ho feta mehatong ena. Haeba bohloko bo ne bo le bohlokoa haholo, joale ts'ebetso ena e ka nka nako e eketsehileng.

1. Amohela hore seo u se entseng e ne e se toka.
2. Lumela khalefo leha e le efe le takatso ea ho utloisa motho bohloko.
3. Kopa Molimo hore au thuse ho tšoarella motho e mong.
4. Khetha ho se iphetetse.
5. Tlohela takatso ea ho utloisa motho bohloko.
6. Fana ka boikarabelo ba kahlolo ho Modimo.
7. Kopa Molimo hore a tlose khalefo leha e le efe le khalefo.
8. Kopa Molimo ho folisa bohloko ba hau le litlamorao tsohle tsa ho hloka toka bophelong ba hau.

LE MOTHO E MONG (Eseng molekane oa hau)

- Ke mehato efe ea ho tšoarella eo e leng thata ka ho fetisisa ho uena?
- Ke eng e ka u thusang ho nolofatsa mohato ona?
- Ke ntho efe eo u lokelang ho e tšoarella molekane oa hao?

Haeba u sa nahane ka letho le molekane oa hao, joale nahana ka motho leha e le ofe e mong eo e ka 'nang eaba o u tšoere ka leeme. Haeba u ntse u sa khone ho nahana ka letho, rapella ba ntseng ba tsoela pele ka khutso.

HLAHLIBA

Litaelo tsa Morupeli: Bala mohato o mong le o mong ka lentsoe le phahameng ha barupeluo ba ntse ba koala mahlo. Emisa motsotso o le mong kamora hore mohato ka mong o baloe e le hore barupeluo ba be le nako ea ho nahana ka e 'ngoe le e 'ngoe. Ha u qetile ho bala mehato eohle e 8, u rapelle sehlopha, hore Molimo a tlose bohloko bo tllileng ka lebaka la ho hloka toka hoo ba sa tsoa tšoarelloa.

Kwala matlho a gago mme o reetse mme o akanye ka go itshwarela molekane wa gago fa kgato nngwe le nngwe e balwa.

Qala Hape Hammoho

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala temana ka 'ngoe 'me u khethe ntlha ea sehlooho temaneng ka 'ngoe:

- I Bakorinthe 13:4-5 – *Lerato ha le na meeli 'me ha le boloke tlaleho ea liphoso tse entsoeng.*
- Jakobo 5:16 SSO61SO – *Ipolele dibe tsa rona, le rapelelane, mme le fe mohau e mong ho e mong.*
- Bafilipi 3:13 – *Lebala tse fetileng 'me u tsepamise maikutlo ho tse tlang.*

Hang ha re se re sebelitse ka mokhoa oa ho tsebahatsa bohloko, ho kopa tšoarello le ho tšoarella, joale re hloka ho ikemisetsa ho qala hape. Ho thata ho feta ts'ebetsong ena, kahoo re hloka ho tšelisana le ho rapellana. Joale, ho e-na le ho hopola se etsahetseng nakong e fetileng, re lokela ho nahana ka bokamoso.

- Ke hangata hakae u hlokanang ho hloekisa ntlo ea hau?

Feela joaloka ho hloekisa matlo, re lokela ho lula re hleka mathata a manyalong a rōna le likamanong tse ling. Haeba re sa lokise masisa-pelo khafetsa, aa haha 'me a ka senya likamano tsa rona! Thusa lenyalo la hao hore le lule le le matla ka ho etsa bonnete ba hore le etsa sena kamehla.

Qetello

Litaelo tsa Morupeli: Hlahloba hore na tšoarello ke eng le hore na ESENG le hore na tšoarello ke efe. Hlahloba Mehato e 4 ea ho Khutlisa Likamano tse Senyehileng. Botsa lipotso tse ling hape.

Lithutong tse 2 tse fetileng, re buile ka mekhoha e mene ea ho khutlisetsa likamano tse senyehileng. Na u sa hopola hore na ke eng?

- 1 – Tseba Bohloko
- 2 – Kopa Ts'oarello ha U Utloisa Ba Bang Kotsi
- 3 – Tšoarella Batho ba U utloisitseng bohloko
- 4 – Qala Hape Hammoho

Ka mor'a hore re etse lintho tsena, re lokela ho talima pele 'me re se ke ra tsepamisa maikutlo linthong tse fetileng. Hape re lokela ho etsa bonnete ba hore nako le nako re utloisana bohloko. Re lokela ho tšepa Molimo hore a re thuse tšebetsong ena.

THAPELO YA SEHLOPHA SE NYENYANE KAPA BANYALANI (Sena se ka etsoa le balekane)

Ka lihlopha kapa le molekane oa hau, rapellanang. Kopa Molimo hore au thuse ho tšoarella ba bang ka tsela eo a u tšoaretseng ka eona. Kopa Molimo ho folisa likamano tsa hau ka ho itloaetsa ho tšoarella.

Thuto ea 4: Ho Matlafatsa Lenyalo la Hao

Maikutlo a Sehlooho

1. E le hore re bontše balekane ba rōna lerato, re lokela ho tseba hore na ke eng e etsang hore ba ikutloe ba ratoa.
2. Ha banyalani ba rapela hammoho, ba etsa hore Molimo e be eena oa bohlokoa lenyalong la bona.
3. Re lokela ho etelletsa balekane ba rona pele ho ba bang, hobane lenyalong batho ba babeli ba fetoha ntho e le 'ngoe.

Lisebelisoa

1. Tataiso ea Baithuti: Lipuo tse Hlano tsa Lerato

Selelekela

SEHLOPHA SEKHOLO

Lenyalo ke mpho e babatsehang e tsoang ho Molimo, 'me ha monna le mosali ba momahane ka matla lenyalong, ba ka etsa lintho tse hlollang ho sebeletsa le ho tlotlisa Molimo. Leha ho le joalo, hore sena se etsahale, manyalo a rōna a lokela ho tiea le ho phela hantle. Ho tiisa lenyalo le ho le boloka le le matla bophelo bohle ba lona ho hloka mosebetsi o boima. Thutong ena, re tla sheba litsela tse fapaneng tseo u ka matlafatsang lenyalo la hao ka tsona.

Litsela Tse 3 Tsa ho Matlafatsa Lenyalo la Hao

1. Bontsha lerato la hao
2. Rapelang hammoho
3. Beha molekane oa hao pele ho batho ba bang

Litaelo tsa Morupeli: Ngola Mekhoa e 3 ea ho Matlafatsa Lenyalo la Hao botong kapa u thehe phousetara.

Bontša Lerato la Hao

SEHLOPHA SEKHOLO

E mong le e mong o batla ho ikutloa a ratoa. Haeba u ithuta ho bontša molekane oa hao lerato, seo se tla matlafatsa lenyalo la lōna.

Litaelo tsa Morupeli: Ngola matšoao a latelang botong (kapa u ka printa e le Thuso e Bonahalang)

사랑해

- Ke mang ea tsebang hore na see se reng?

Re ke ke ra bala sena hobane se ngotsoe ka Sekorea. Ha re tsebe Sekorea, kahoo ha ho bolele letho ho rona. E re, 'Kea u rata.' Tsela eo re bontšang lerato ka eona e ka tšoana. Ho na le litsela tse fapaneng tsa ho bontša lerato le litsela tse fapaneng tseo batho ba ikutloang ba ratoa. Haeba re sebelisa puo e fosahetseng, batho ha ba re utloisise. Hoa ferekanya joalo ka mantsoe ana a botong.

Lipuo Tse Hlano Tse Fapaneng Tsa Lerato

Bukeng ea Gary Chapman e bitsoang *The Five Love Languages*, o hlalosa litsela tse 5 tse tloaelehileng tseo batho ba ikutloang ba ratoa. Batho ha ba tšoane 'me ba na le litsela tse sa tšoaneng tseo ba fumanang lerato ka tsona. Haeba re bontša lerato ka tsela e fapaneng le eo balekane ba rōna ba bangata ba ikutloang ba ratoa ka eona, ho tla tšoana le ha re bua puo e fapaneng le bona 'me ba ka 'na ba ikutloa ba sa ratoa. Re ka nna ra bua, empa bona ha ba utlwisise. Haeba re batla ho bua le balekane ba rona, re lokela ho bua puo ea bona. Hoa

tšoana le ka lerato—re lokela ho ithuta puo ea lerato ea motho e mong e le hore re ka bontša lerato ho bona ka tsela eo ba ka e utloisisang hamolemo. Lekunutu la ho boloka lerato la hao le phela lenyalong la hao ke ho ithuta ho bontša lerato la hao ka tsela eo molekane oa hao a tla ikutloa a ratoa ka eona.

Litaelo tsa Morupeli: Sheba **TATAISO EA LITHUTO** – Lipuo Tse Hlano Tsa Lerato

Ho na le lipuo tse 5 tse fapaneng tsa lerato.

1. **Ho Sebetsana** – Batho ba bang ba ikutloa ba ratoa ha re ba etsetsa lintho. Tsena e ka 'na ea e-ba lintho tse bonolo tse kang ho hleka ntlo, ho hlatsoa lijana kapa ho hula mofoka.
2. **Mantsoe a Tiiso** – Batho ba bang ba ikutloa ba ratoa ha re bua lintho tse ntle ho bona. Ba ka 'na ba babatsoa joaloka, 'U phehile hantle' kapa 'U na le moriri o motle' kapa 'U 'mè e moholo.' E ka 'na ea e-ba mantsoe a teboho kapa a kananelo: 'Kea u leboha ka ho pheha lijo tsa mantsiboea.' kapa 'Kea le leboha ka ho sebetsa ka thata hakana ho hlokomela lelapa.'
3. **Limpho** – Batho ba bang ba ikutloa ba ratoa ha ba fuoa mpho. Limpho ha li hloke ho bitsa chelete e ngata kapa hona ho bitsa chelete e ngata. E ka 'na ea e-ba bonolo joaloka palesa eo ue khethileng ha u khutlela hae kapa thothokiso eo ue ngotseng.
4. **Physical Touch** – Batho ba bang ba ikutloa ba ratoa ka ho ama 'mele. Sena se akarelletsa ntho e 'ngoe le e 'ngoe ho tloha ho tšoarana ka matsoho, ho haka, kapa ho pholla motho e mong moriri.
5. **Ho Sebelisa Nako e Tsepamisitsoeng Hammoho** – Batho ba bang ba ikutloa ba ratoa ha re qeta nako e khethehileng le bona. Sena ha se bolele hore re ka kamoreng e le 'ngoe empa re etsa lintho tse fapaneng. Ho bolela hore re lebisane hlahloba e tsepameng. Malapeng a rōna a maphathaphathe, ho ka 'na ha bolela hore re otlolle maoto hammoho le ho arolelana matsatsi a rōna.

U ka 'na ua fumana hore molekane oa hao o arabela hamolemo puong e le 'ngoe ea lerato ho feta tse ling. Motho ka mong o na le khetho ea hae. Leka ho fumana hore na ke tsela efe ea ho bontša lerato eo e leng ea bohlokoa ka ho fetisisa ho molekane oa hao 'me u etse ho fetang hoo.

TS'OANELO SEHLOPHA

Ke litsela life tse 2–4 tseo u ka bontšang e 'ngoe le e 'ngoe ea litsela tsee tse fapaneng tsa ho bontša lerato?

TLALEHANG TS'OANE

Litaelo tsa Morupeli: Kopa sehlopha ka seng ho arolelana mehopolo e sebetsang ea ho bontša lerato ka e 'ngoe le e 'ngoe ea lipuo tse 5 tsa lerato.

Haeba re batla manyalo a thabileng, re batla ho etsa bonnete ba hore balekane ba rōna ba ikutloa ba ratoa. Esita le haeba balekane ba rōna ba sa etse boiteko, ha re qala ho ba bontša lerato ka litsela tseo ba li ratang, ba tla ananela seo. Hape ka tlhaho ba tla hola lerato le ho re tšoarela haholoanyane. Haeba ba sa ikutloe ba ratoa ho tla ba thata ho phela le bona le ho re teneha habonolo.

TS'ELISO MOTHO

- Nahana ka molekane oa hau - ke eng eo ba bonahalang ba e rata kapa ba e ananela?
- Ke litsela life tse ncha tseo u ka bontšang molekane oa hao lerato ka tsona hang-hang?
- Ke lintho life tse 5 tseo u li ananelang ka molekane oa hau? Leka ho toba taba. Letsatsi le leng le le leng leka ho hlalosa ntho eo u e ananelang ka molekane oa hao.
- Nahanang ka lona. Ke litsela life tsa ho bontša lerato tseo u li ratang? Ke lintho life tseo molekane oa hao a li etsang tse etsang hore u ikutloe u ratoa haholo?

Haeba ho le thata ho tseba seo molekane oa hao a se ratang, u ka leka teko. Ka khoeli e le 'ngoe khetha e 'ngoe ea lipuo tsa lerato 'me u itloaetse ho bontša lerato ka tsela eo. Karabelo ke efe? Haeba ho se na phetoho, leka puo e fapaneng. Lula u leka khoeli le khoeli ho fihlela u bona karabo ea molekane oa hao.

Rapelang Hammoho

SEHLOPHA SEKHOLO


Bala Moeklesia 4:12: 'Thapo ea likhoele tse tharo ha e khaole habonolo.'

Tsebo e 'ngoe ea bohlokoa ea ho hahla lenyalo le tiileng ke ho rapela hammoho. Ha re rapela hammoho, re beha Molimo bohareng ba manyalo a rona. Ha ho mohla Molimo a neng a rerile hore banna kapa basali ba rōna ba khotsofatse litlhoko tsohle tsa rōna. Ha re lebella hore banna kapa basali ba rōna ba re utloisise ka ho feletseng 'me ba fihlele litlhoko tsohle tsa rōna, joale rea hlōleha 'me rea utloisana bohloko. Re bōpiloe hore re be kamanong le Molimo—ke eena feela ea khonang ho khotsofatsa litlhoko tsohle tsa rōna.

Litaelo tsa Morupeli: *Thala setšoantšo sena botong kapa posong.*

Lenyalo le lokela ho shebahala joaloka setšoantšo sena:

- Monna o amana ka ho toba le Molimo.
- Mosali o amana ka ho toba le Molimo.
- Monna le mosali ba hokahane.



Tsela e 'ngoe ea bohlokoa ea hore Molimo e be setsi sa lenyalo ke ho ipha nako ea ho buisana le Eena hammoho le motho ka mong.

Ho rapela hammoho ho tla thusa monna le mosali ho matlafatsa lenyalo la bona. E tla thusa ho tiisa hore lenyalo le thabileng le tšoarella bophelo bohle. Ha re rapela, re ka batla thato ea Molimo bakeng sa mathata ao re tobanang le 'ona le liqeto tseo re lokelang ho li etsa. Ho rapela ho boetse ho re thusa ho tsepamisa maikutlo le ho itšetleha ka Molimo.

Keletso e 'ngoe e sebetsang ea ho rapela hammoho ke ena:

- Kgethang nako e le nngwe ya ho rapela hammoho le ho dula ho yona. Ka mohlala, ha u qala ho tsoha kapa ho robala kapa ha bana ba sa tsoa kena sekolo.
- Rapela letsatsi le letsatsi. Ho molemo ho leka ho rapela metsotso e 5 feela ka letsatsi ho e-na le ho rapela halofo ea hora hang ka khoeli.
- Qala ka ho leboha Molimo bakeng sa e mong, lenyalo la hau, lelapa, joalo-joalo.
- Sebelisa nako ena ho rapella litlhoko tsa e mong, eseng litlhoko tsa lefatše lohle.
- Mamelanang ha le ntse le rapela.
- Etsa bonnete ba hore u rapela Molimo. Se sebelise thapelo ea hau ho leka ho fetola motho e mong.

Beha Molekane oa Hao ka Pele ho ba Bang

SEHLOPHA SEKHOLO

Litaelo tsa Morupeli: *Bala kapa u phete pale ena.*

Tamare o ne a tenehile haholo ka Kalebe. O ne a sa lumele hore o se a e entse hape. O ne a sa tsoa fihla hae ho tla bolela hore o tla tsamaea matsatsi a 4 ho ea thusa 'mè oa hae.

O ne a hlalositse hore lesea la likhoeli tse 4 lea kula 'me le sitoa ho robala. Kahoo o ne a hloka hore Kalebe a mo thuse lapeng ka bana ba bang le ho lokisa masimo a ho lema. Empa o ile a re o ile a buisana le metsoalle ea hae ka boemo bona 'me ba lumellana kaofela hore a etele 'mè oa hae.

Kahoo, o ne a tla tsamaea hoseng. Ha Tamare a ntse a falimehile a fepa lesea la bona, o ile a tlameha ho lumela hore o ne a khahloa ke hore o ne a tsotella 'mè oa hae haholo. Empa o ile a ba le mōna hanyenyane—ke hobane'ng ha a ne a sa bone hore o ne a hloka hore a mo hlokomele ka tsela e tšoanang? Ke mang ea neng a tla mo thusa?

- Ho etsahetse'ng paleng ee?
- Na see sea etsahala sechabeng see?
- Bothata e ne e le bofe?
- U nahana hore ke mang ea neng a fositse? Hobaneng?

Pele monna le mosali ba nyalana, motho e mong le e mong ke setho sa lelapa la batsoali ba hae. Ha banyalani ba nyalana, ba qala lelapa le lecha.

Ho Mareka 10:6-9 Jesu o bua ka temana e ho Genese, e reng monna o lokela ho siea ntat'ae le 'm'ae, 'me bao ba babeli e be nama e le 'ngoe; Jesu o boetse a re, 'Ka baka leo, seo Molimo a se kopantseng hammoho, ho se ke ha e-ba le motho ea se arolang. Sena se re ruta bohlokoa ba lenyalo lena le lecha. Monna o fetola lintho tse tlang pele bophelong ba hae ho tloha lelapeng la hae la khale ho ea lelapeng la hae le lecha. O na le boikarabelo ba ho hlokomela mosali oa hae le bana ba hae pele.

Sena ha se bolele hore re khaotse ho hlompha batsoali ba rōna kapa ho hlokomela beng ka rōna.

Bala 1 Timothea 5:8.

- E re'ng temaneng ee?

Hobane lenyalong batho ba babeli ba fetoha ntho e le 'ngoe, re lokela ho etelletsa balekane ba rōna pele ho ba bang. Empa ha rea lokela ho hlokomoloha monna kapa beng ka bona ba mosali. Kamano ea monna le mosali ke boikarabelo ba bohlokoa ka ho fetisisa boo Molimo a re fileng bona. Ka hona, sena se bolela hore re lokela ho ithuta ho etelletsa pele balekane ba rōna ba lenyalo, empa re se ke ra hlokomoloha lelapa le leholo la monna le mosali.

- Paleng, litsela tse ling tseo Kalebe a ileng a etelletsa ba bang pele ho mosali oa hae ka tsona ke life?
 - *O ile a etela 'mè oa hae ho e-na le hore a lule le mosali oa hae.*
 - *O ile a lumella metsoalle ea hae hore e iketsetse qeto ea hore na o lokela ho ea kapa che ho e-na le ho etsa qeto e itšetlehileng ka likōpo tsa mosali oa hae.*
 - *O ile a tsoa le metsoalle ea hae ho e-na le ho sala hae le ho thusa ka ngoana.*
- Ke mehlala efe e meng ea litsela tseo ka tsona re etsang hore ba bang e be ba bohlokoa ho feta balekane ba rōna?
- Ke joang Kalebe a ka beng a ile a etelletsa mosali oa hae pele empa a ntse a bontša hore o hlokomela 'mè oa hae?

Ho na le likarolo tse 'maloa tseo ho tsona re lokelang ho etelletsa balekane ba rōna pele bophelong ba rōna. Kajeno re tla sheba libaka tse peli feela.

1. **Nako** – Sena ha se bolele hore re qeta nako e ngata le bona empa hore, haeba ba hloka thuso ea rona, re ba behe ka pele ho batho ba bang.
2. **Liqeto** – Ha motho a le lenyalong, o hloka ho etsa liqeto le molekane oa hae kapa ho nahana ka seo molekane oa hae a seng a se boletse. Liqeto tse amanang le monna le mosali ha lia lokela ho etsoa ke ba bang. Mosali o lokela ho kenya letsoho qetong ho feta motho leha e le ofe e mong 'me monna o

lokela ho hlompha mosali oa hae liqetong tsohle tsa hae. Ena ke tsela e sebetsang ea ho 'ikokobetsa e mong ho e mong ka ho hlompha Krete,' joalokaha Ba-Efese 5:21 e bolela. Qeto e molemohali e etsoa ka mor'a puisano e ntle, ho thuisa ka hloko, le thapelo ke monna le mosali.

- Kutloisiso ee e ne e tla fetola joang tsela eo monna le mosali ba ka etelletsang balekane ba bona ka pele ho batho ba bang?
 - *Ba ne ba tla theha lelapa le lecha leo ba neng ba tla le etelletsa pele le ho le hlompha pele.*
 - *Joale ba ne ba hlokomela le ho mamela keletso ea malapa ka bobeli.*

HO KENYA LETSOHO (Haeba nako e le teng)

Etsa tšoantšiso e bontšang se etsahalang malapeng le hore na ho ne ho tla ba joang ha re ka beha balekane ba rona pele.

TS'ELISO MOTHO

Iphe nako ea ho nahana ka mohlala o le mong bophelong ba hau sebakeng se seng le se seng seo ho sona u ka etsang mosebetsi o motle ka ho beha molekane oa hau pele ho tse ling. Joale, bakeng sa mohlala o mong le o mong, kōpa Molimo 'me hamorao molekane oa hao a u tšoarele. Kōpa Molimo hore au thuse ho fetoha 'me u hopole hore boikarabelo ba pele boo a u fileng bona ke ho molekane oa hao.

- Nako – Na ho na le linako tseo ka tsona u entseng hore metsoalle ea hau kapa batho ba bang e be ba bohlokoa ho feta molekane oa hau?
- Liqeto – Na ho na le liqeto tseo u li entseng ntle le ho nahana ka mehopolo kapa maikutlo a molekane oa hau?

Qetello

SEHLOPHA SEKHOLO

Kajeno re shebile litsela tse 3 tsa ho matlafatsa lenyalo la rona:

1. Ho bontša lerato la hau
2. Ho rapela hammoho
3. Ho etelletsa molekane oa hau pele

Lekang ho itloaetsa ho etsa lintho tsena hang-hang e le hore lenyalo la lōna le tla tiea.

Thuto ea 5: Basali ke ba Bohlokoa

Maikutlo a Sehlooho

1. Banna le basali ba na le boleng bo lekanang hobane ba entsoe ka setšoantšo sa Molimo 'me ba lopolotsoe ka Krete.
2. Re lokela ho nka basali e le ba bohlokoa le ho ba tšoara ka tsela eo Jesu a neng a ba tšoara ka eona, le hoja e ka 'na eaba e fapane hōle le setso sa rōna.

Lisebelisoa

1. Tataiso ea Baithuti:
 - a. Setso le Mekhoa Mehlang ea Jesu
 - b. Sechaba sa Rona
2. Likarete tse tala le tse mosehla
3. Metsi le li-snacks tse tla fanoa Ketsahalong ea Sehlopha se Seholo

Selelekela

MOSEBETSI OA SEHLOPHA

Litaelo tsa Morupeli: Beha likarete tse tšehla le tse tala holim'a tafole. Kopa bohle ho nka e le 'ngoe.

Kajeno re tlil'o etsa lintho ka tsela e fapaneng. Motho e mong le e mong o na le karete e mosehla kapa e tala. Bohle ba nang le likarete tse tala ba tla ea ka morao kamoreng. Ka kopo, lula u khutsitse 'me u se ke ua re sitisa ba bang. Re etsa thuto ea bohlokoa 'me re batla feela maikutlo a batho ba seng bakae ba bohlokoa. Ka kopo, khutsa, u se ke ua kena hanong, 'me u se ke ua sitisa ba bang kaofela.

Litaelo tsa Morupeli oa Lipuisano: Fana ka batho bohle sehlopheng se mosehla pompong. Lekola hore na ho na le eng kapa eng eo ba ka e ratang. Ba botse hore na ba ikutloa ba phutholohile 'me ba loketse ho qala thuto. Ba tšoare joalokaha eka ke baeti ba hlomphehang. Haeba mang kapa mang ho tsoa sehlopheng sa botala a sisinyeha kapa a bua, sheba 'me u ba hopotse ka litaelo.

Bakeng sa e 'ngoe le e 'ngoe ea lipolelo tsena, na u nahana hore batho ba libakeng tseo u phelang ho tsona ba ka lumellana ka kakaretso kapa ba hanana le eona le hore na ke hobane'ng.

1. 'Banana ke moroalo malapeng a bona.'
2. 'Basali ha baa lokela ho ba le naha kapa ho fumana lefa.'
3. 'Ho lokile ho otlala mosali ea sa mameleng.'
4. 'Basali ba lokela ho bonoa eseng ho utluoa.'

- Na ho na le lipolelo tse ling tse atileng sebakeng sa heno mabapi le basali? Mehlala e meng ke efe?

LITŠOANTŠISO MOSEBETSI

Litaelo tsa Morupeli: Kopa sehlopha se setala ho khutlela sehlopheng se mosehla. Qetella ka ho botsa sehlopha ka seng lipotso ebe u etsa liqeto ho tsoa ho sehlopha u ipapisitse le boiphihlelo bona.

Metsotsong e 10 e fetileng, sehlopha sa botala se ile sa qheleloa ka thoko puisanong.

- **Sehlopha se setala:**
 - Ho ne ho utloahala joang ho se kenyeletsoe lipuisanong le ho se lumelloe ho bua?
 - A na u ne u batla ho nka karolo le ho arolelana maikutlo a hau?
 - U ile ua ikutloa joang ha u bona sehlopha se mosehla se amohela lijo tse bobebe 'me u sa se fumane?

- Na u nahana hore see sea etsahala sechabeng? Ke bo-mang ba qheletsoeng ka thoko?
- **Sehlopha se mosehla:**
 - Ho ne ho utloahala joang ho se kenyeletse karolo ea sehlopha lihlopheng tse nyane le lipuisanong?
 - Na u hlokometse hore sehlopha se seng ha sea ka sa fumana metsi kapa lijo tse bobebe? U nahana'ng ka seo?
 - Na u ne u ikutloa u sa phutholoha? Hobane'ng kapa ho se joalo?
- **Bohle:**
 - Ke eng e neng e bonahala e sa nepahala ka see?
 - Ke menyetla efe e lahlehileng ka ho se kenyeletse sehlopha sa botala mosebetsing?

Ketsahalo ena e ne e bua ka khethollo—'nete ea hore hangata sechabeng ha re ananele basali le banana joaloka banna le bashanyana. Lekhetlong lena ha rea ka ra khetholla ka bong empa ka 'mala oa karete eo u e khethileng. Leha ho le joalo, libakeng tse ngata sena ha se fapane haholo le mofuta oa khethollo oo banana le basali ba tobanang le oona.

- Na maikutlo a basali a batloa litabeng tsa bohlokoa tsa sechaba kapa tsa kereke? Hobane'ng kapa ho se joalo?
- Na ho na le litokelo tse khethehileng tse fuoang banna empa eseng basali? U nahana hore see se utloahala joang?

Thutong ena, re tlo bua ka hore na re nahana joang ka basali le banana. Re tla boela re shebe tse ling tsa litsela tseo re ba tsoarang ka tsona tse sa bontšeng hore re ba nka e le ba bohlokoa.

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Genese 1:27-28.

Litemana tsena li re bontša hore banna le basali ba bōpiloe ka setšoantšo sa Molimo. Leha batho ba bang ba pheha khang ea hore ke motho feela ea entsoeng ka setšoantšo sa Molimo hobane liphetoletso tse ling li re 'motho' le 'yena'. Ka Seheberu Molimo o sebelisa lentsoe 'Adama', le ka bolelang motho kapa batho bohle. Empa ka Bibeleng nako le nako ha Molimo a bua ka monna feela, eseng mosali, o sebelisa lentsoe 'Ish'. Polelong e latelang O tsoela pele ho hlakisa hore ke monna le mosali bao a buang ka bona.

Joalokaha u hopola thutong ea 1, Eva o ile a bōptjoa e le mothusi oa Adama. Ke hobane'ng ha u nahana hore ho ne ho se mothusi e mong ea neng a ka fumanoa? Lefatše le ne le tletse liphoofole tse hlollang, empa ho ne ho se na tse ntle ka ho lekaneng. Karabo e bonolo, hobane ha ho phoofole e bōpiloeng ka setšoantšo sa Molimo, kahoo ha ho phoofole e neng e ka atisa lefatše joaloka Adama le Eva. E le hore ba tsoele pele ho phethahatsa mosebetsi oo Molimo a faneng ka oona, ka bobeli ba ne ba lokela ho etsoa ka setšoantšo sa Molimo.

Ho Mojule 1, re ithutile hore Molimo o entse banna le basali ka setšoantšo sa Hae. Ka bomalimabe, melao le litebello tsa rona tsa setso ha li tsamaellane le boleng boo Molimo a bo fileng basali ba entsoeng ka setšoantšo sa hae.

- Ho etsahala'ng haeba mosali a sa latele melao le litebello tsa setso?
- Litho tsa lelapa la hae tse fapaneng li ne li tla itsoara joang (monna, batsoali, matsale)?

'Nete ka Basali

SEHLOPHA SEKHOLO

Modimo o bopile banna le basadi mo setshwanong sa Gagwe ba na le boleng le boleng. Ka bobeli li emela likarolo tsa Molimo ho lefatše. Molimo o ile a ba bolella hore ba tlale lefatše 'me ba le buse hammoho e le balekane.

Bala Genese 3:6.

Adama le Eva ba ile ba etsa sebe ka ho se mamele Molimo 'me ba ile ba kotula litholoana tsa sebe sa bona. Kamano ea bona e phethahetseng e ne e robebile.

- Ke'ng e ileng ea fetoha kamanong ea Adama le Eva ka mor'a hore ba etse sebe ka ho se mamele Molimo?
 - *Ba ne ba jarisana molato.*
 - *Mosadi o ne a tla batla ho busa monna, empa monna o tla busa mosadi.*
 - *Leano la Modimo la kopano le bonngwe le ile la senyeha.*
- Sebe le tshenyeho lefatsheng la rona di susumeditse jwang tsela eo batho ba bonang basadi ka yona setsong sa rona?

Bala Bagalata 3:26-29.

- Ke bo-mang ba nkoang e le bana ba Molimo ka Krete Jesu? (*Bohle ba nang le tumelo.*)
- Temana ena e re ha ho sa le Mojuda kapa Molichaba, lekhoba kapa motho ea lokolohileng, monna kapa mosali. See se bolelang? (*Kaofela re na le monyetla o lekanang oa ho ba bana ba Molimo.*)

Ka Krete banna le basali ba ka fetoha bana ba Molimo, majalefa a bophelo bo sa feleng, 'me ka bobeli ba tsosolositsoe ka botlalo kamanong le Molimo.

Bala Liketso 2:17-18, 21 le 1 Petrose 4:10-11.

- Temana ee e re ho tla etsahala'ng ha moea oa Molimo o tšolleloa holim'a batho bohle?
- Na hoa u makatsa hore ebe barali le basali ba kenyetsoa ho amohela limpho tsa boporofeta tse tla sebelisoa ka kerekeng?
- Ha motho e mong le e mong a sebelisa limpho tseo Molimo a mo fang tsona, phello e ba efe?
- Ho ne ho tla etsahala'ng haeba basali le barali ba ne ba sa sebelise limpho tseo Molimo a ba fileng tsona?

Molimo o fana ka limpho ho banna le basali hore ba li sebelisetse ho hahla 'Musu oa Molimo le ho tlisetse Molimo tlhomphelele le khanya.

- U ka thusa mosali oa hao joang hore a sebelise limpho tsohle tseo Molimo a mo fileng tsona?
- U ka thusa morali oa hao joang hore a be le limpho tseo Molimo a mo fileng tsona a be a li sebelise?
- U ka khotaletsa basali ba kereke ea heno le motseng oa heno joang ho sebelisa limpho tseo Molimo a ba fileng tsona?

Moetlo Mehleleng ea Jesu le kamoo a neng a tšoara basali kateng

SEHLOPHA SEKHOLO

Kajeno re tla sheba tsela eo basali ba neng ba talingoa ka eona mehleng ea Jesu le tsela eo Jesu a neng a tšoara basali ka eona. U ka bala hammoho **TATAISO EA LITHUTO** – Setso le Litsela Tsa Mehleleng ea Jesu.

Setso Mehleleng Ya Jesu

Melao le lineano tsa Bajuda le Baroma li ne li sa thuse basali hakaalo. Basali ba ne ba nkoa e le ba tlaase (ba tlaase le ba bohlokoa) ho banna.

- **Basali ba ne ba tšoaroa joaloka maruo.** Ba ne ba sa ikemela. E ka 'na eaba e ne e le ba ntlo ea ntat'a bona kapa ba ntlo ea banna ba bona. Banna ba Bajuda ba ne ba bile ba haneloa ho bua le basali leha e le bafe seterateng. Boteng ba bona bo ne bo sa tlalehoa kapa bo hlokomeloa liketsahalang tsa bohlokoa.

- **Basali ba ne ba thibetsoe borapeling ba bona ho Molimo.** Baeta-pele ba bolumeli ba ne ba ekelitse melao e mecha e neng e bolela hore basali ba ne ba lumelloa feela ho ea 'lekhotleng la basali' ka tempeleng. (Lebala la basali le ne le se mohlalele le kileng la e-ba moetsong oa pele oa tempele). Ba ne ba sa khone ho bala Lentsoe la Molimo kapa ho kopanela borapeling ka har'a tempele.
- **Basali ka kakaretso ba ne ba qheleloa ka thoko hore ba se ke ba rutoa.** Kaha ho ne ho rutoa likolong tsa synagoge, banana ba ne ba sa kothalletsoe ho kopanela.
- **Basali ba ne ba se na litokelo tsa molao.** Ba ne ba ke ke ba ba le masimo, ba fumana lefa ntle le haeba ho ne ho se na banna lelokong kapa ho hlala banna ba bona. Basali ba ne ba sa lumelloa ho fana ka bopaki lekhotleng la molao ntle leha monna a ne a ka tiisa taba ea bona.

Ka kakaretso, moetlong oa mehleng ea Jesu, basali ba ne ba nkoa e le batho ba sa tšepahaleng, ba seng bohlale le ba seng moeeng joaloka banna.

Litsela Tsa Jesu

Boikutlo ba Jesu ka basali bo ne bo fapane haholo le setso sa mehleng eo. O ne a tšoara banna le basali ka tlhomphelele le seriti tse lekanang. Basali ba mehleng eo ba ne ba e-s'o ka ba tseba monna ea kang Jesu.

- **Jesu o ne a tšoara basali ka tlhomphelele le seriti tse hlollang.** O ne a bua le basadi phatlalatsa. Jesu o ile a bua le mosali oa Mosamaria eo e neng e le molichaba le 'moetsalibe' (Johanne 4:7). O buile ka mohau, ka nnete, le ka mosa ho mosadi ya neng a tshwerwe a feba (Johanne 8:1-11).
- **Jesu o ne a sebeletsa basali 'me a tšoara e mong le e mong joaloka motho.** Jesu o ile a fihla ho basali e le batho bao ka ho tšoanang ba neng ba tšoaneloa ke banna hore ba phekoloe le ho pholoso. O ile a iphanyetsa melao e neng e filoe Moshe e neng e re u se ke ua tšoara mosali ea tšollang mali (Mareka 5:25-34). O ile a folisa mosali ea neng a holofetse ka lilemo tse leshome le metso e robeli ke moea oa modemona 'me a mo bitsa 'moralali oa Abrahama' (Luka 13:10-17). O ile a folisa morali oa mosali oa Mokanana (Matheu 15:22-28).
- **O ratile basadi.** O ne a nka lipotso le likhang tsa bona ka botebo. Jesu o ile a beha linnete tsa bohlokoa tsa moea ho basali le banna. Jesu o ile a ruta Maria, khaitsele ea Maretha (Luka 10:38-42). Basali e bile bona ba pele ba ho bona Morena ea tsohileng bafung 'me ba bolelloa hore ba ise litaba tse kholo ho barutuo (Johanne 20:1-18). Basali ba bangata ba ne ba tsamaea le Jesu 'me ba tšehetsa tšebeletso ea Hae (Luka 8:1-3) ha a ntse a ruta barutuo ba hae le matšoele.

PUISANO YA SEHLOPHA TSE NYENYANE (Sheba **TATAISO EA LITHUTO**)

1. U ka hlalosa joang tsela eo basali ba neng ba tšoaroa ka eona nakong ea ha Jesu a ne a le lefatšeng?
2. Na ho na le ho tšoana ho itseng pakeng tsa tsela eo setso sa heno se tšoarang basali ka eona le kamoo setso sa mehleng ea Jesu se neng se tšoara basali kateng?
3. Liphapang tse ling pakeng tsa tsela eo Jesu a neng a tšoara basali ka eona le tsela eo meetlo ea mehleng eo e neng e tšoara basali ka eona ke efe?
4. U nahana hore basali ba ile ba ikutloa joang ha Jesu a ba tšoara ka tsela ee?
5. Na likereke tsa rona li sebetsa joalo ka moetlo oa rona kapa joalo ka Jesu? Mehlala e meng ke efe?

TLALEHA - Litaello tsa Morupeli: Sheba lipotso tse ka holimo 'me u kope sehlopha ka seng ho arolelana likarabo tsa bona.

Ka ge re le Bakriste, re swanetše go latela mohlala wa Jesu pele ga setšo sa rena. Jesu ke mohlala oa rona.

Re ka Etsa Phapano

SEHLOPHA SEKHOLO

Jesu o ile a etsa phapang setsong sa Hae, mme re ka etsa phapang setsong sa rona.

Bala pale ena ea 'nete (mabitso a fetotsoe):

Sojib o ne a e-s'o ka a nahana ka hore banna le basali ba bōpiloe ka boleng bo lekanang ke Molimo. Ha ho mohlala a kileng a nahana ka mosali oa hae ho hang. Ba ne ba e-na le chelete e nyenyane haholo 'me ba ne ba ke ke ba khona ho reka lijo tse lekaneng. Kahoo, bosiu bo bong le bo bong nakong ea lijo tsa mantsiboea ho ne ho etsahala ntho e tšoanang. Sojib o ne a tla dula fatshe tafoleng a le mong mme a je raese le kheri eo a e batlang. Ha a qeta ho tsoha, mosali oa hae o ne a ja eng kapa eng e setseng. Ka letsatsi le leng Sojib o ile a ea thupelong ea litekanyetso tsa Bibe le lenyalo. O ile a fihla lapeng 'me a etsa qeto ea ho etsa ho hong ho bontša hore o nka mosali oa hae e le oa bohlokoa. Nakong ea lijo tsa mantsiboea, o ile a kōpa mosali oa hae hore a lule le eena tafoleng. A nka raese eo a neng a e phehile 'me a e arola likarolo tse peli tse lekanang, a mo fa karolo e 'ngoe 'me e 'ngoe a mo fa eona. Eaba o etsa se tšoanang ka khari. Mosali oa hae o ile a makala! Bosiu bo bong le bo bong Sojib o ile a tsoela pele ho etsa ntho e tšoanang. O ile a lula fatše le mosali oa hae 'me a arolelana ntho e 'ngoe le e 'ngoe ka ho lekana. Ha sena se ntse se tsoela pele, o ile a fumana hore kamano ea hae le mosali oa hae e ntlatsetse. Ba ile ba momahana haholoanyane, 'me ba bang sechabeng ba qala ho latela mohlala oa bona o motle oa lenyalo le atlehileng.

- Sojib o ile a etsa qeto ea ho fetola mokhoa ofe oa letsatsi le letsatsi ho bontša hore o ananela mosali oa hae?
- Mosadi wa gagwe o ile a arabela bjang phetogong ye?
- Phetoho ee e ile ea ama ba bang joang (mosali oa hae, ba bang sechabeng)?

Litso tse ngata kajeno ha li talime basali le banana ka tsela eo Molimo a neng a rerile ka eona. Litloaelo tsa rona tsa setso li matla, 'me batho ba bangata ba nahana hore lia amohelaha. Leha ho le joalo, ho tšoaroa hampe ha motho leha e le ofe ea bōpiloeng ka setšoantšo sa Molimo ha hoa loka. Ho utloisa Molimo bohloko, 'me re lokela ho kōpa Molimo hore a re thuse ho fetola litsela tsa rōna.

Re lokela ho sheba lineano le mekhoha ea rona le ho ithuta se sa lokang ponong ea Molimo. Re tla sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** – Sechaba sa rona se nahane ka libaka tse ling sechabeng sa rona.

***Litaelo tsa Morupeli:** Pele u qala lipuisano tsa sehlopha se senyenyane, hlalosa maemo a mane a chate ho ba thusa ho nahana ka mehlala ea sebaka seo. Botsa lipotso 'me u fane ka mehlala e akaretsang e ka tlase bakeng sa moelelo ka mong.*





- **Lelapa** – Basali le banana ba tšoaroa ka litsela life ka ho fapana ho feta banna le bashanyana ka lapeng? Ba tšoaroa hampe ka litsela life?
 - Mohlala – Ha mokoetlisi a botsa sehlopha sa lingaka tse 20 tsa Bakreste hore na ba kile ba otlala basali ba bona, ba 18 ba ile ba phahamisa matsoho ho bontša hore ba kile ba otlala. Joale mokoetlisi o ile a botsa, ke ba bakae ba lōna ba lumelang hore ho ne ho tla ba molemo ho otlala mosali oa hao haeba a entse ntho e 'ngoe e hlabisang lihlong haholo lelapeng—kaofela ba phahamisitse matsoho a bona.
- **Sekolo** – Ke litsela life tseo banana ba tšoarolang ka tsela e fapaneng le ea bashanyana sekelelong? Ke menyetla efe eo ba se nang eona eo bashanyana ba ka bang le eona?
 - Mohlala – Likolo tse ling ha li lumelle banana ho nka litlase tse itseng kapa ho phehella mesebetsi e itseng e kang ho ba ngaka kapa mofofisi oa lifofane kapa sehahi.
- **Kereke** – Basali le banana ba tšoaroa ka tsela e fapaneng ho feta banna le bashanyana ka kerekeng? Ke mefokolo efe eo ba nang le eona hobane feela e le basali?
 - Mohlala – Karolo ea bobeli ho tse tharo ea Bakreste ke basali-ho etsahala'ng ha ba sa lumelloe le ho khothaletsoa ho sebelisa limpho tsa bona?
- **Sechaba** – Basali le banana ba tšoaroa ka litsela life ka ho fapana ho feta banna le bashanyana motseng oa rona? Basali le banana ba tšoaroa hampe joang sechabeng sa rona?

- Mohlala – Naheng e 'ngoe ea Afrika e tsekolotsoeng ke ntoa hoo e ka bang halofo ea basali bohle e kile ea betoa, le hoja bohloko ba naha e nkoa e le ea Bokreste. Naheng e 'ngoe ea Asia, metsotso e meng le e meng e 8 ngoanana oa nyamela 'me o rekisoa bokhobeng.

Banna le basali ba bohlokoa haholo. Molimo o batla hore re mo tšoare ka tlhompho le ka bohlokoa. Re batla ho bona banna le basali ba atleha.

TS'OANELO SEHLOPHA

Sebelisa **TATAISO EA BATHUTI** – Sechaba sa Rona. Buisanang ka sebaka ka seng le ho tlatša chate ena. Nahana ka mathata ao u a bonang sebakeng sa heno mabapi le kamoo basali le banana ba tšoaroang kateng 'me u nahane ka maikutlo a 1-2 bakeng sa karolo ka 'ngoe ea seo u ka se etsang ho tšoara basali le banana ka seriti, tlhompho le bohlokoa.

Sebaka	Tšoaro e mpe le ho se lekane Sechabeng sa Rōna	Seo re ka se Etsang (Mehopolo e 1-2 bakeng sa sebaka ka seng)
 Lelapa	<i>Fana ka mohlala o tobileng sechaba sa heno (mohlala, limpho tse khethehileng li fanoa ha bashanyana ba hlaha; bashanyana ba ja pele 'me ba kothalletsoa ho ea sekolong).</i>	<i>Keteka ha bashanyana le banana ba hlaha. Khothaletsa tšoaro e lekanang ea bashanyana le banana – ho ja, thuto, lefa, joalo-joalo.</i>
 Kereke		
 Sekolo		
 Sechaba		

- Ke lintho life tse peli tseo u ka li etsang ka tsela e fapaneng lapeng la hau ho hlomphe mosali oa hau? Barali ba hao?
- Ke lintho life tse peli tseo u ka li etsang ka tsela e fapaneng sebakeng sa heno ho hlomphe basali le banana?

Arolelanang seo le itlamang ho se etsa. Le rapelelane mme le kope Modimo hore a le thushe ho etsa dintho tsena.

TLALEHANG TS'OANE

Litaelo tsa Morupeli: Sheba lihlopha ho etsa bonnete ba hore li ka nahana ka mehlala ea litaba le mekhoha ea ho tšoara basali le banana hantle. Fa lihlopha nako e ngata ea ho sebetsa chate ena. Ha lihlopha tse ngata li qetile, kopa baithaopi ho arolelana mohopolo o le mong sebakeng ka seng – lelapa, kereke, sekolo le sechaba. Etsa bonnete ba hore ba ka nahana ka litsela tse 'maloa tse fapaneng tsa ho hlompha basali le banana. Ba kothalletse ho kopa Molimo mehopolo le bohlale ba Hae.

Kaofela re entsoe ka setšoantšo sa Molimo—banna le basali. Molimo o re rata hoo a ileng a romela mora oa hae ho tla re shoela e le hore banna le basali e ka ba bana ba hae. Ha ho na batho ba phahameng le ba tlaase 'Musong oa Molimo. O bōpile e mong le e mong oa rōna ho ea kamoo a re batlang kateng, 'me o na le morero o khethehileng bakeng sa banna le basali.

Re ka etsa phapang ka ho etsisa ba bang tsela ea ho tšoara basali le banana joaloka Jesu. Sena se tla tlotlisa Molimo 'me se tla thusa ba bang ho bona hore basali ke ba bohlokoa. Re ka qala ka lintho tse nyenyane ho thusa batho ho bona hore basali ba bohlokoa. Re batla hore basali le banna ba phele ka tsela eo Molimo a e rerileng.

PONO YA MOTHO KAPA LE MOTHO E MONG

Molimo oa hlompheua ha re sebelisa seo re ithutang sona. O ka itlama ho etsa eng ka seo re ithutileng sona?

- Ke lintho life tse peli tseo u tla li etsa lapeng la hau ho hlompha mosali le barali ba hau?
- Ke lintho life tse peli tseo u tla li etsa sebakeng sa heno ho hlompha basali le banana?

Arolelanang seo le itlamang ho se etsa. Le rapelelane mme le kope Modimo hore a le thuse ho etsa dintho tsena.

Thuto ea 6: Karolo ea Motsoali

Maikutlo a Sehlooho

1. Bana ke mpho e tsoang ho Molimo.
2. Batsoali ba na le boikarabelo ba ho hlokomela litlhoko tsa bana ba bona le ho ba tataisa ha ba ntse ba hōla moeeng, kelellong, sechabeng le 'meleng.

Lisebelisoa

1. Tataiso ea Baithuti: Ho Thusa Bana ho Hōla (kopi e le 'ngoe bakeng sa motho ka mong)

Selelekela

SEHLOPHA SEKHOLO

Bakeng sa bao e leng batsoali:

- Bophelo ba hao bo fetohile joang haesale u e-ba motsoali? Ho ne ho lebeletsoe liphetoho life? Ke liphetoho life tse neng li sa lebelloa?
- U ka hlalosa karolo ea hao ea ho ba motsoali joang?
- Ke keletso efe eo lelapa le leholo le u fileng eona mabapi le botsoali (likeletso tse ntle le likeletso tse mpe)?

Ho thata ho ba motsoali. Ha ho na buka ea litaelo e qaqileng ho re thusa ho tseba seo re lokelang ho se etsa. Re batla hore bana ba rōna ba thabe 'me ba itšoare hantle, 'me ba hōle ba khone ho hlokomela malapa a bona le ho ba litho tse molemo sechabeng le Bakreste ba matla. Empa re etsa see joang? Ka bomalimabe, ha ho na likarabo tse bonolo.

Ka tloaelo, motho e mong le e mong e moholo o iphumana a e-na le boikarabelo ba ho hlokomela le ho hōlisa bana. Kajeno re tla qala ho sheba karolo ea motsoali ho thusa bana ba rona hore ba hōle moeeng le kelellong. Lithutong tse tharo tse latelang re tla ithuta tsebo ea ho tataisa bana ba rōna le ho ba thusa hore ba itšoare hantle.

Seabe sa Motsoali

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Pesaleme ea 127:3

- Re ithuta'ng ka bana litemaneng tsee?
 - *Bana ke tlhohanolofatso e tsoang ho Molimo*

Ha re sheba temana ea 1-2, re hopotsoa hore re ke ke ra etsa letho ntle le thuso ea Molimo. Ho hōlisa bana ha ho fapane. Bana ke mpho e tsoang ho Molimo 'me ho hōlisa bana ba bomolimo ho hloka thuso ea Molimo.

Litaelo tsa Morupeli: Batho ba bangata ba tla nahana ka litlhoko tsa nama. Ba kothalletse ho nahana ka litlhoko tse ling tsa ngoana. Ba hopotse Luka 2:52 le litsela tse 'nè tseo Jesu a ileng a hōla ka tsona—'meleng, sechabeng, moeeng le bohlaeng.

- Tse ling tsa litlhoko tseo ngoana a nang le tsona ke life?
- Ke mang ea ikarabellang bakeng sa ho khotsofatsa litlhoko tseo?

Karolo ea motsoali ea ho hlokomela bana ba bona ke boikarabelo bo boholo boo hangata re ikutloang re sa tšoanelehe ho bo etsa.

LIHLOPHA TŠOANE

Litaelo tsa Morupeli: Ngola litemana tse hlano letlapeng kapa likareteng bakeng sa sehlopha ka seng.

Lihlopheng tsa lōna, shebang litemana tse latelang. Litemana tsee li re'ng ka karolo ea motsoali?

- Liproverbia 22: 6 – *Re lokela ho tataisa bana ba rona.*
- Baefese 6:4 – *Re lokela ho koetlisa bana ba rōna.*
- Deuteronomo 6:6-7 – *Re lokela ho hōlisa bana ba rōna moeeng.*
- Liproverbia 1:8 – *Re lokela ho hōlisa bana ba rōna likelellong.*
- Liproverbia 31:15, 21 – *Re lokela ho hlokomela litlhoko tsa nama tsa bana ba rōna.*

TLALEHELO TS'OANE Litaelo tsa Morupeli: Botsa lihlopha hore na temana ka 'ngoe e re'ng ka karolo ea motsoali 'me u hatise lintlha tsa sehlooho tse ngotsoeng ka mongolo o tšekaletseng tse ka holimo.

Joaloka batsoali, re filoe boikarabelo ba ho koetlisa kapa ho tataisa bana ba rōna. Molimo o re file boikarabelo ba ho ba thusa hore e be banna le basali ba matla ba Molimo . Boikarabelo bona bo fua monna le mosali ba ho hōlisa bana ba bona. Le hoja litho tsa lelapa li ka thusa, batsoali ke bona ba nang le boikarabelo bo ka sehloohong.

Bibele e re bolella hore boikarabelo bona ke ba bohlokoa haholo. Ha Pauluse a fa Timothea litaelo tsa ho khetha bao e ka bang baetapele ka phuthehong, e 'ngoe ea litšobotsi tseo e ne e le hore ba ne ba e-na le bana ba itšoereng hantle (1 Timothea 3:4-5). Joaloka batsoali, re lokela ho fa bana ba rōna lintho tseo ba li hlohang nameng le kelellong. Bibele e boetse e re bolella hore batsoali ke bona ba ka sehloohong ba nang le boikarabelo ba ho ruta bana ba bona Bibele, eseng kereke.

Joalo ka ha Jesu a ile a hola likarolong tse 'nè tsa bophelo ba hae (Luka 2:52), re batla ho thusa bana ba rōna hore ba hōle likarolong tseo tse 'nè—moeeng, kelellong (bohlale), 'meleng le sechabeng.

Ho Hola Semoyeng

TS'OANELO SEHLOPHA

- Tse ling tsa litsela tseo ka tsona u ka thusang bana ba hao hore ba hōle moeeng ke life?
- U nahana hore ke habohlokoa hakae ho thusa bana hore ba hōle moeeng?
- A mang a mathata ao re thulanang le 'ona ha re thusa bana ba rōna hore ba hōle moeeng ke afe?
- Re ka hlola mathata aa joang?

TLALEHANG TS'OANE

Litaelo tsa Morupeli: Sheba **TATAISO EA LITHUTO** - Ho Thusa Bana ho Hōla. Haeba sehlopha se na le boemo bo phahameng ba tsebo ea ho bala le ho ngola, joale ngola likarabo tsa potso ea pele botong.

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Deuteronomo 6:6-7.

- See se ruta eng ka bohlokoa ba ho thusa ngoana hore a hōle moeeng?

Litsela tse 3 tsa ho thusa ngoana ho hola moeeng:

1. **Borapeli ba lelapa kapa ho bala Bibele** – Leka ho ipha nako letsatsi le leng le le leng ho bala Bibele kapa ho phetela bana ba hau lipale tsa Bibele. Ba thuse ho utloisisa lipale. Ha u se u qetile temana kapa pale, ba botse lipotso tse kang 'Re ka ithuta'ng ka Molimo paleng ee? Re ka ithuta eng ka tsela eo re lokelang ho itsoara ka eona?'
 - Na ho na le ba lekileng see?
 - Na e sebetse hantle? Ke keletso efe eo u ka e fang ba e-s'o e leke?
2. **Ho rapela le bana ba rona** – Re hloka ho behella ka thoko nako ea ho rapela le bana ba rona. Khetha nako eo hangata u lokolohileng. Etsa bonnete ba hore u qeta nako eo u e-na le ngoana oa hao u mametse lintho tseo a amehileng ka tsona le ho rapela le eena. Ha ba le banyenyane haholo, ba ka 'na ba u bolella hore na

u rapelle eng 'me u ka etsa thapelo e khutšoanyane. Ha ba ntse ba hōla, le bona ba ka qala ho rapela. Ba thuse ho bona hore na Molimo o araba lithapelo tsa bona neng.

- Na ho na le ba lekileng see?
- Na e sebetsa hantle? Ke keletso efe eo u ka e fang ba e-s'o e leke?

3. **Ho qeta nako mmoho** – Buang ka Modimo ka dinako tsohle ha le le mmoho. Ba rute ka Molimo. Ha u tsoela ka ntle 'me u bona sefate u ka fana ka tlhaloso ea kamoo Molimo a re ratang haholo hoo a ileng a fana ka lifate ho re fa bolulo, patsi, le lijo, le ho etsa hore naha ea rōna e be ntle. Bua ka hore na lefatše ke la Molimo joang 'me re filoe boikarabelo ba ho le hlokomela. Kamehla batla litsela tsa ho thusa bana ba hao hore ba bone Molimo.

- Na ho na le ba lekileng see?
- Na e sebetsa hantle? Ke keletso efe eo u ka e fang ba e-s'o e leke?

TS'ELISO MOTHO

- Ho tsoa mehopolong eohle e fanoeng, ke ntho efe kapa tse peli tseo u ka qalang ho li etsa ho thusa ngoana oa hao hore a hōle?

Ho Hola Kelellong

SEHLOPHA SEKHOLO

Re boetse re hloka ho thusa bana ba rona ho hola kelellong.

- Ke litsela life tse ling tseo ka tsona re ka thusang bana ba rōna hore ba hōle kelellong?
 - *Ha ba sa le banyenyane, re lokela ho ba ruta lapeng. Ha ba se ba hōlile, re lokela ho ba isa sekolong e le hore ba ka ithuta haholoanyane.*
 - *Bana ba banyenyane ba na le lipotso tse ngata. Leka ho araba lipotso tse ngata kamoo u ka khonang.*
- A mang a mathata ao re tobanang le 'ona ha a leka ho thusa bana ba rōna ho hōla kelellong ke afe?
- Re ka hlōla mathata aa joang?

Boikarabelo bo bong ba rona ke ho thusa bana ba rona ho hola kelellong. Ha re sheba Luka 2:52 re bona hore Jesu o ile a hola bohlaeng. Re boetse re batla hore bana ba rona ba hōle bohlaeng. Litsela tse peli tseo re ka etsang seo ka tsona li kenyelletsa:

1. Ruta bana ba banyenyane haholo lapeng.

Leka ho ba hlalose tsa lintho ha ba sa le bacha 'me ba labalabela ho tseba. Ba rute li-ABC tsa bona, linomoro, mabitso a mebala le libopeho (triangle, sekoere, selikalikoe, joalo-joalo). Le bana ba banyenyane, ba lumelle ho khetha pakeng tsa likhetho tse peli ha qeto e sa tsotellehe. Mohlala, "Na u batla ho apara hempe e khubelu kapa hempe e putsoa kajeno?" Iphe nako ea ho araba lipotso tsa bona!

2. Romela bana ba dilemo tsa sekolo sekolong.

Ka linako tse ling ho hloka hore re itele e le hore re ise bana ba rōna sekolong, empa sena le sona ke karolo ea bohlokoa ea ho ba motsoali. Ka thuto re ka fa bana ba rona menyetla nakong e tlang. Ha re tsebe merero eo Molimo a nang le eona bakeng sa bana ba rona, empa re lokela ho etsa bonnete ba hore ba na le monyetla oa ho hlahloba likhetho tsa bona. Molimo a ka khetha ngoana oa hau ho tlisa phetoho e kholo sebakeng sa heno. Hangata, ba hloka thuto le koetliso ho etsa joalo. Boitelo ba hao hona joale bo ka 'na ba lumella ngoana oa hao hore a khone le ho ea univesithi le ho thusa lelapa la hao nakong e tlang.

TS'OANELO SEHLOPHA

- U ntse u sebetsa hantle hakae linthong tsee tse peli hona joale?
- A mang a mathata ao u thulanang le 'ona ha u etsa see ke afe?

- Likhopolo tse ling tsa kamoo u ka thusang bana ho hōla bohlaeng ke life?

TLALEHANG TS'OANE— *Haeba sehlopha se na le boemo bo phahameng ba tsebo ea ho bala le ho ngola ngola likarabo tsa potso ea pele botong.*

TS'ELISO MOTHO

- Ho tsoa mehopolong eohle e fanoeng, ke ntho efe kapa tse peli tseo u ka qalang ho li etsa ho thusa ngoana oa hao hore a hōle?

Ho Hola Setjhabeng

SEHLOPHA SEKHOLO

Re boetse re hloka ho thusa bana ba rona ho holisa likamano tsa bona le batho ba bang.

- Mehlala e meng ea likamano tseo bana ba nang le tsona le batho ba bang ke life?
 - *Bana ba motho*
 - *Metsoalle (baahelani, kereke, sekolo)*
 - *Batho ba baholo (be leloko, baahelani, matichere, baetapele ba sechaba)*
 - *Batsoali*
- Ke hobane'ng ha u nahana hore ke habohlokoa ho thusa bana ba rōna ho hōla sechabeng—ho ba le likamano tse ntle le ba bang?
- Mathata a mang a tloaelehileng ao bana ba bang le 'ona le batho ba bang ke afe?

Lelapa ke sebaka seo bana ba ithutang ho sebelisana le ba bang ho sona. Ka hona, batsoali ba tlameha ho qeta nako ba e-na le bana ba bona le ho ba behela mohlala o motle ka ho fetisisa oa ho sebelisana le batho ba bang. Sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** - Ho Thusa Bana ho Hōla.

Ho na le mekhoe e 3 ea ho thusa bana ba rona ho hola sechabeng:

1. Ruta bana kamoo Molimo a batlang hore ba sebelisane le ba bang kateng.

Bala temana ka 'ngoe. Re ithuta'ng litemaneng tsee tseo e leng tsa bohlokoa ho ruta bana ba rōna?

- Bafilipi 2:3 – *O se ke wa ithata, o nke ba bang e le ba bohlokwa ho o feta .*
- Bakolose 3:13, 15 – *Le tšoarella ba bang ha ba u utloisitse bohloko, etsa khotso le ba bang 'me kamehla u lebohe.*
- Mattheu 5:44 – *Ratang dira tsa lona, mme le rapelle ba le hlorisang.*
- 1 Bakorinthe 13:4-5 – *Lerato ha le fele pelo, le mosa. Lerato ha le ithorise ebile ha le ikhohomose. Ha le halefe habonolo, ebile ha le boloke tleleho ea liphoso.*
- Matheu 7:12 – *Etsa feela lintho tseo u ka ratang hore ba u etse tsona ho ba bang.*

Bibele e re thusa ho utloisisa bohlokoa ba ho phelisana ka khotso, ho rata batho bohle, ho ba le mamello, ho ba mosa, ho tšoarella le ho tšoara ba bang ka tsela eo re batlang hore ba re tšoare ka eona. Hoa hloka hloka ho bua ka sena ha bana ba hau ba sa le banyenyane le ha ba ntse ba hōla le likamano tsa bona li fetoha.

2. E-ba mohlala. Bana ba ithuta mekhoe ea ho sebelisana le batho ka ho shebella batho ba bang, haholo-holo batsoali ba bona. Tsela eo u sebelisanang le ba bang ka eona ke mohlala oa letsatsi le letsatsi ho bana ba hao.

Nahana ka tsela eo u sebelisanang le ba bang ka eona le kamoo Molimo a batlang hore u sebelisane le bona kateng ho latela seo re ithutang sona ka Bibeleng.

- U behela bana ba hao mohlala o motle ka litsela life?
- Ke maemong afe moo u ka ratang ho ba mohlala o molemo ka thuso ea Molimo?

3. Thusa bana ba hao ho sebetsana le liphephetso likamanong tsa bona ha ba hlaha.

Hangata, bana ba ke ke ba u bolella ka mathata ao ba nang le 'ona le batho ba bang, empa ba ka 'na ba qala ho itšoara ka tsela e fapaneng. U ka hlokomela khalefo e eketsehileng, pefo ea 'mele, kapa ho khutsa ka mokhoa o sa tloaelehang le ho itšehla thajana. Tsena ke matšoao a hore ba ka ba le mathata a itseng le batho ba bang. Bana ba hloka tšehetso le khotatso hore ba bue ka litaba tsena le ho ithuta ho tšoara ba bang hantle esita leha ba utloile bohloko, ba halefile kapa ba tšoaroa hampe ke ba bang. E-re ba bolele se etsahetseng, kamoo ba ikutloang kateng, le kamoo ba ileng ba sebetsana le sona kateng. Puisano ea mofuta ona ke mohlala ho ngoana oa kamano e lerato, e amohelehang, e mosa. Sena se bohlokoa haholo ha ba sa le banyenyane kahoo ba tla u tšepa hore u ba thuse maemong ana ha ba ntse ba hōla.

TS'OANELO SEHLOPHA

- Litsela tse ling tseo ka tsona u ka thusang ngoana oa hao hore a nahanele batho ba bang hantle le ho ba tšoara ka lerato le ka mosa ke life?

TLALEHANG TS'OANE

Litaelo tsa Morupeli: Ngola mehopolo letlapeng.

Likamano tsa rōna le ba bang ke tsa bohlokoa haholo. Ho ba baithati ke boitšoaro bo tloaelehileng ho bana, empa ha bo khahlise Molimo. Re batla ho ruta bana ba rona ho nahana, ho bua le ho etsa lintho ka mosa ho ba bang. Hape re lokela ho ba ruta ho sebetsana le likhohlano. Lintho tsena li hloka ho rutoa le ho etsoa mohlala bakeng sa bana ba rona.

TS'ELISO MOTHO

- Ho tsoa mehopolong eohle e fanoeng, ke ntho efe kapa tse peli tseo u ka qalang ho li etsa ho thusa ngoana oa hao ho hōla sechabeng?

Ho Hōla 'Meleng

SEHLOPHA SEKHOLO

*Litaelo tsa Morupeli: Sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** – Ho Thusa Bana ho Hōla.*

- Dingwe tsa ditsela tse re ka thusang bana ba rona go gola mo mmeleng ke dife?
 - *Lijo tse matlafatsang*
 - *Robala*
 - *Bolulo, liaparo*
 - *Ho ikoetlisa (ketso le ho bapala)*
 - *Mekhoa ea bophelo bo botle*
- Ke mekhoe efe e tloaelehileng ea bophelo eo u e rutang bana ba hao?
 - *Ho hlapa matsoho*
 - *Ho sebelisa ntloana*
 - *Mokoti oa lithōle*
 - *Linete tsa libethe*
- Li bohlokoa hakae ho sireletsa bophelo bo botle ba bana?

LE MOPEPI

- Ke efe ea mekhoe ee e phetseng hantle eo u e etsang kapa u sa e etse? Ke eng hape eo u ka e etsang ho hlokomela bophelo bo botle ba bana bao Molimo a u fileng bona?

Qetello

SEHLOPHA SEKHOLO

Mosebetsi oa motsoali ke ho tataisa bana ba rōna, ho fana ka litlhoko tsa bona, le ho ba thusa hore ba hōle moeeng, kelellong, sechabeng le 'meleng.

Nka metsotso e seng mekae u nahana ka bana ba hao (haeba u na le bana) le hore na u ba thusa joang hore ba hōle likarolong tsena tse 'nè. Na ho na le libaka tseo u nahanang hore u lokela ho tsepamisa maikutlo ho tsona haholoanyane? Kōpa Molimo hore a u thuse ho tataisa bana ba hao, ho fana ka litlhoko tsa bona, le ho ba thusa ho hōla likarolong tsohle tsa bophelo ba bona.

TS'ELISO MOTHO

- Ke lintho life tseo u seng u ntse u li etsa hantle ho thusa bana ba hao hore ba hōle?
- Ke libaka life tseo u batlang ho tsepamisa maikutlo ho tsona haholoanyane?
- Ke mehopolo efe e mecha eo u nang le eona thutong ee mabapi le seo u ka se etsang ho thusa bana ba hau ho hola?

Thuto ea 7: Ho Buisana le Bana

Maikutlo a Sehlooho:

1. Bana ha ba khone ho sebetsana le maikutlo a matla hantle. Ka lebaka leo, hangata ba itšoara ka tsela e sa lokelang. Ho e-na le ho ba omanya re lokela ho ba thusa ho sebetsana le maikutlo a bona ka ho mamela.
2. Mantsoe a rōna a na le matla a ho haha kapa ho utloisa bana ba rōna bohloko. Puisano e ntle le mantsoe a khothatsang li thusa bana hore e be seo Molimo a batlang hore ba be sona.

Lisebelisoa

1. LITHUSO TSE BONAHALANG (tse fumanoang karolong ea Lithuso Tse Bonahalang qetellong ea Bukana ea Tichere):
 - a. Ho Mamela Bana ka hloko Thuto-thuto (likopi tse 2 bakeng sa baithaopi)
2. Tataiso ea Baithuti:
 - a. Mekhoa ea ho Arabela Bana
 - b. Melao-motheo ea ho Mamela
 - c. Matla A Mantswe A Rona

Ho Sebetsana le Maikutlo a Matla

MOSEBETSI OA SEHLOPHA – KERA-PELE

Ngoana oa kena 'me o hata ka maoto. 'Ke hloile ngoana, o mobe haholo.' (*Otla lebota.*)

- Na see sea etsahala lelapeng la heno kapa sechabeng?
- Hangata batho ba ne ba tla arabela joang?

Ho na le mekhoe e fapaneng eo re arabelang ka eona ha bana ba itšoara hampe. Hangata re etsa e 'ngoe ea tse latelang:

- **Latola:** E ka se be mpe hakaalo. 'U ka se bolele joalo.'
- **Karabo e utloahalang:** 'Ha ho letho leo u ka le etsang ka hona—khaotsa ho belaela.' 'U se ke ua ba sethoto! Ua tseba hore u tlameha ho ea sekolong.' 'Haeba u batla mosebetsi o motle u lokela ho ea sekolong.'
- **Keletso:** 'U tla lokela ho sebetsa ka thata hore u boloke metsoalle ea hao ho seng joalo u tla jeoa ke bolutu haholo.' 'U lokela ho ithuta ho itoanela.'
- **Kahlolo:** 'Ke ntho e mpe hakaakang ho e bua!' E tlameha ebe u mo entse ho hong.'
- **Lipotso:** 'U entse'ng?' 'Ke hobane'ng ha u bua lintho tse nyarosang hakaale?'
- **Tšireletso ea motho e mong:** 'Ke ngoanana ea motle.' 'Kea kholoa o ne a sa ikemisetsa.'
- Na hangata ngoana o kokobela kapa o fetola boitšoaro ba hae ha re etsa lintho tsee?

Ha re itšoara ka tsela ena, ha re thuse ngoana ho utloisisa maikutlo a hae le ho arabela ka tsela e nepahetseng. Ho e-na le hoo, ngoana o tla ikutloa a hloname, a hlajoe ke lihlong, a hlajoe ke lihlong, a be molato, kapa a halefe. Empa ha re mamela bana ba rona, re ka ba thusa ho utloisisa maikutlo a bona le ho sebetsana le bona ka tsela e nepahetseng.

SEHLOPHA SEKHOLO

- Na u kile ua khopisoa ke ntho e itseng eaba u etsa hampe kapa ua ikoahlaea?

Hangata ha re utloile bohloko kapa re halefile, re ka etsa lintho tseo re ikoahlaelang tsona. Sena ke phello ea ho se tsebe ho sebetsana le maikutlo a matla. Ho thata le ho feta ho bana.

Hangata bana ba na le maikutlo a maholo empa ha ba tsebe ho a laola. Hangata ha ba khone ho re bolella hantle hore na ba ikutloa joang—ka bona ka bobona ha ba e utloisise hantle kahoo ba sitoa ho e bolella ba bang. Ka lebaka leo, ho ferekana ha bona, hangata ba itšoara hampe kapa ba bua lintho tse sa lokelang. Haeba re batla ho thusa bana hore ba itšoare hantle, re lokela ho ba thusa hore ba ntše maikutlo a bona.

Ho Mamela Hantle

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Baefese 6:4

- Litsela tse ling tseo bo-ntate ba tšoarang bana ba bona ka tsona tse ba khopisang, tse ba halefisang kapa tse ba halefisang ke life?

MOSEBETSI OA SEHLOPHA – KERA-PELE

*Litaelo tsa Morupeli: Kopa batho ba babeli sehlopheng ho u thusa ho etsa tšoantšiso e latelang. Fana ka baithaopi ba babeli, **THUSO E BONAHALANG**—Ho Mamela Bana ka hloko. Kopa baithaopi ho lokisetsa esale pele hore ba ikutloe ba itšepa.*

Ntate o lutse a bala koranta.

Mora o mathela ka phaposing a hoeletsa, 'Nke ke ka hlola ke bapala le eena hape! Ke mo hloile!'

Ntate o beha koranta fatše, o retelehela ho mora oa hae 'me o re, 'Kea bona hore u halefile haholo.'

Mora o re, 'Ha a tšoanelehe ho ba le metsoalle leha e le efe!'

Ntate o re, 'Oh?'

Mora o re, 'Ke bapetse hantle haholo mme ka fumana lipheo tse 2. Joale qetellong ha lintlha li lekana, ke ile ka fosa sepheo.'

Ntate o re, 'Mmmm.'

Mora o re, 'Ka mor'a moo Mikea o ile a re ka pel'a bohle hore ke molato oa ka hore ha rea ka ra hlōla. Kahoo, ke ile ka mo hoeletsa eaba kea tsamaea.'

Ntate o re, 'E tlameha ebe seo se ile sa u hlabisa lihlong haholo.'

Mora o bua a khobile matšoafo, a re, 'E, e ne e le ntho e mpe, empa ke lakatsa eka nka be ke sa coatela Mikea. Ke motsoalle oa ka oa hlooho ea khomo.'

Ntate o re, 'Kea utloisisa.'

Mora o re, 'Ke nahana hore ke tla khutlela morao ho ea bona hore na Mikea o ntse a le teng. Ke nahana hore o ne a hlile a batla hore re hlōle.'

Ntate oa bososela.

SEHLOPHA SEKHOLO

- Maikutlo a ngoana e ne e le afe qalong?
- Li ile tsa fetoha joang?
- Ke lintho life tse ling tse sa tšoaneng tseo ntate a ileng a li etsa ho thusa mora hore a sebetsane le maikutlo a hae?
 - Beha koranta fatše ho tsepamisa maikutlo ho mora oa hae
 - Ha ua kena hanong
 - O amohetse maikutlo a hae (mohlala, 'Oh', 'Mmmm')
 - O ile a thusa mora oa hae ho tseba hore na o ikutloa joang (mohlala, 'Kea bona hore u halefile haholo'; 'Seo e tlameha ebe se ile sa u hlabisa lihlong haholo.')
- Ke eng e ileng ea u makatsa ka phello?

Melao-motheo ea ho Mamela Maikutlo a Bana

Ho Mamela ka Hloko

'Andrew, kea bona hore u ferekane e le kannete. Mpolelle hore na ho etsahetse'ng.'

Ho mamela ngoana ka hloko ho mo thusa hore a sebetsane le maikutlo a hae ka tsela e ntle ho e-na le ho itšoara hampe. E ba thusa ho ithuta ho rarolla mathata le ho ba fa tsebo eo ba e hlohang hore e be batho ba baholo ba hōlileng tsebong. E ba thusa hore ba ikutloe ba le betere le ho ithuta ho itšoara hantle. Ke e 'ngoe ea litsebo tsa bohlokoahali tsa ho holisa bana.

Ha re leka ho khothalletsa ngoana ho sutumelletsa maikutlo a mabe hōle, hangata ngoana oa teneha le ho feta. Bana ba ka sebetsana ka katleho le maikutlo a mangata 'me ba iphumanela tharollo ha re ba mamela ka hloko le ho sebelisa melao-motheo ena:

Melao-motheo ea ho Mamela le ho Arabela Maikutlo a Bana

Litaelo tsa Morupeli: Bala ka **TATAISO EA LITHUTO** – Melao-motheo ea ho Mamela.

Ho mamela bana ba rona ka hloko, re hloka ho etsa lintho tse 3:

1. **Mamela ka hloko** (*Mohlala oa tšoantšiso: Ntate o beha koranta ea hae fatše*)
 - Ho bonolo ho ngoana haeba u etsa ntho e itseng ho bontša hore u mo ela hloko ka ho feletseng. Mehlala: ho beha pampiri ea hau fatše le ho sheba ngoana, ho reteleha ho shebana le ngoana; ho tsoa ka kichineng le ho dula fatshe.
 - Ho thata hore bana ba sebetsane le maikutlo a matla ka bobona. Haeba ho se motho ea ba thusang, joale maikutlo a ba matla 'me hangata a bontšoa ka boitšoaro bo bobe.
2. **Lemoha maikutlo a bona:** (*Mohlala oa tšoantšiso: 'Oh', 'Mmm', 'Kea utloisisa'*)
 - Sebelisa poleloana kapa lentsoe – Oh, mmm, wow, e, kapa kea utloisisa.
 - Sebelisa matšoao a mang a sa bueng – ho ōma ka hlooho, ho sheba mahlo, ponahalo ea sefahleho.
 - U se ke ua ba utloisa bohloko ka ho ba le maikutlo ao. Ha re e-na le bana, re lokela ho amohela maikutlo a bona 'me re ba thuse ho sebetsana le maikutlo a bona ntle le ho itšoara hampe.
3. **Ba thuse ho tseba hore na ba ikutloa joang:** (*Mohlala oa tšoantšiso: 'Seo e tlameha ebe se ile sa hlabisa lihlong.'*)
 - Ba thuse ka ho sebelisa mantsoe a utloahalang ho hlalosa seo boitšoaro ba bona bo u bontšang sona.
 - Hangata bana ha ba khone ho u bolella kamoo ba ikutloang kateng. Haeba u ba etsetsa sena, ba ikutloa hore ua ba utloisisa ebile ua ba amohela. Hangata ba ikutloa ba tšelisehile 'me ba khobile matšoao. U se ke ua tšoenyeha haeba u fositse. Ngoana oa hau o tla u bolella haeba u ne u sa utloisise.
 - Mehlala e meng e tloaelehileng ea maikutlo ao bana ba bang le eona ke efe?

○ Maswabi	○ Ho halefa
○ Ho tsieleha	○ Ekoa
○ Ho utloisa bohloko	○ Makatsa
○ Dihlong	○ Thabang

MOSEBETSI OA SEHLOPHA (batho ba 2-3)

Hlahloba lintlha tse mabapi le **TATAISO EA LITHUTO** – Melao-motheo ea ho Mamela Maikutlo a Bana
Etsa litšoantšiso tse peli.

1. Papaling ea pele, bontša hore na hangata ho etsahala eng sebakeng sa heno ha ngoana a koatile le hore na batsoali ba arabela joang.
2. Papaling ea bobeli, bontša litsebo le melao-motheo ea ho mamela eo u ithutileng eona kajeno. U ka sebelisa a mang a maemo a boletsoeng pejana kapa ua nahana ka boemo bo bong bo tloaelehileng.

Litaelo tsa Morupeli : Fana ka lihlopha metsotso e 10 ho lokisetša litšoantšiso tsa bona, ebe u kopa ba ikemiselitšeng ho bontša litšoantšiso tsa bona ka pel'a sehlopha. Ka mor'a tšoantšiso e 'ngoe le e 'ngoe u

sebelisa bokhoni ba ho mamela, botsa sehlopha hore na ke melao-motheo efe e sebelisitsoeng papaling eo. Haeba ho na le melao-motheo e sa bontšoang, sheba hore na ho na le motho ea ka etsang tšoantšiso e potlakileng a sebelisa litsebo tseo.

E le hore re thuse bana ba rōna hore ba itšoare hantle, re lokela ho ba thusa hore ba sebetsane le maikutlo a bona. Ho etsa sena re lokela ho ba mamela ka hloko. Ho mamela ka hloko re lokela ho etsa lintho tse tharo:

1. Mamela ka hloko.
2. Lemoha maikutlo a bona.
3. Ba thuse ho tseba hore na ba ikutloa joang.

Matla A Mantswe A Rona

SEHLOPHA SEKHOLO

Bibele e na le ho hongata hoo e ka ho buang ka mantsoe a rōna, tsela eo re sebelisang maleme a rōna ka eona le mantsoe ao re a buang. Temana e latelang e lebisitsoe ho bo-ntate hobane ke lihlooho tsa lelapa empa ba loketse motho e mong le e mong ea hlokomelang bana.

Litaelo tsa Morupeli: Sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** – Matla a Mantsoe a Rōna.

Bala Bakolose 3:21 le Baefese 6:4.

- Ke mefuta efe ea boitšoaro le liketso tse etsang hore bana ba tenehe (temana ea 21)?
- Ke boitšoaro le liketso tsa mofuta ofe tse etsang hore bana ba hlonele ba be ba nyahame?

E 'ngoe ea litsela tseo re khentšang bana ba rōna ka tsona ke ka ho se ba mamele hantle. Tsela e 'ngoe ke ka mantsoe ao re a sebelisang. Karolong ena, re tla hlahloba hore na re ka sebelisa mantsoe a rōna joang ho utloisa bana ba rōna bohloko kapa ho ba matlafatsa.

Bala Liproverbia 12:18.

Temaneng ena, re hopotsoa hore mantsoe a ka hlaba joaloka sabole kapa a folisa.

- Ke mantsoe a mofuta ofe a ka hlabang joaloka sabole?
 - 'U setlatla'
 - 'Ha u na thuso'
- Ke mantsoe a mofuta ofe a ka folisang?
 - 'O na le talenta haholo'
 - 'Ke rata tsela eo u tšoarang ngoan'eno ka mosa'
- Na u hopola ntho leha e le efe eo u ileng ua e bolelloa ha u sa le ngoana—e utloisang bohloko kapa a folisa? E ka 'na eaba e tsoa ho batsoali ba hao, banab'eno, tichere, joalo-joalo.
- E bile le phello efe bophelong ba hao?

Litaelo tsa Morupeli: Fa sehlopha nako e lekaneng ea ho nahana ka hloko ka matla a mantsoe a rona. Ba thuse ho bona hore tse ling tsa lintho tseo ba ileng ba li bolelloa ha e sa le ngoana ba ntse ba li hopola. Mantsoe ana a bile le tšusumetso 'me a ntse a e-na le tšusumetso le kajeno. Rapella ka bokhutšoanyane ba hopolang lintho tse mpe tseo ba ileng ba li bolelloa.

A re rapeleng Molimo hore a re folise mohopolong oa mantsoe leha e le afe a mabe ao ba bang ba a buileng ka rōna 'me a re thuse ho ba tšoarela mantsoe ao. Hape re tla kopa Molimo hore a re hopotse lintho tse ntle tseo batho ba ileng ba li bua ka rōna, 'me haholo-holo seo Molimo a se buang ka rōna.

Mantsoe a Kotlo

SEHLOPHA SEKHOLO

Litaelo tsa Morupeli: Sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** – Matla a Mantsoe a Rōna.

Mantsoe a hlabang ke lintho tseo re li buang tse utloisang motho e mong bohloko. Hangata, ha rea rera ho utloisa motho bohloko. Ha e le hantle, hangata ho boleloa hore lintho tsena li kothalletsa ngoana ho fetoha empa phello ke hore e utloisa ngoana bohloko.

Mantsoe a utloisang bohloko haholo a kena ho e 'ngoe ea lihlopha tsena:

- **Mantsoe a buuoang ka khalefo le ho tsieleha**
Hangata, ha re bolele seo re se buileng (mohlala, 'Ke lakatsa eka u ka be u sa ka ua tsoaloa!').
- **Labels re fa bana**
Ha bana ba etsa ntho eo re sa e rateng, hangata re bua ho hong ka ngoana sebakeng sa boits'oaro (mohlala, O hlolehile kapa 'O sethoto').
- **Lipapiso**
Ho bonolo haholo ho bapisa ngoana le banab'abo (mohlala, 'Ke lakatsa eka u ka be u tsoana le ngoan'eno' kapa 'Ha a bohlale joaloka khaitsele ea hae').
- **Boprofeta**
Ka linako tse ling re ba bolella se tla etsahala nakong e tlang (mohlala, 'Ha ho mohlala u tla fumana mosebetsi' kapa 'U tla tsoana le malome oa hao ea botsoa').
- **Ho bua hampe le ba bang**
Ka linako tse ling re bua hampe ka bana ba rōna ho batho ba bang ha ba re utloa (mohlala, 'Mora oa ka o ile a hlōleha tlhahlobo ea hae hape. Ha a leke ka matla ho lekana.' kapa 'Enoa ke morali oa ka. O manganga!').

Hangata mantsoe a hlabang a finyella se fapaneng le seo re se batlang ho bana ba rōna. Ka mohlala, re batla ho bona bana ba rōna ba sebetse ka thata, empa ho utloa mantsoe ana ho etsa hore ba lumele hore ba ke ke ba etsa letho hantle. Kahoo, ba khaotsa ho leka. Mantsoe a hlabang a ka thibela bana ho ba sohle seo Molimo a ba etselitseng sona.

PONO YA MOTHO KAPA LE MOTHO E MONG

Nahana ka lipotso tsena tse peli ebe u rapela u khutsitse hore Molimo a u thuse ho ithuta litsela tse molemo tsa ho bua le bana ba hao.

- Ke mantsoe afe a hlabang ao u a boleletseng bana ba hao?
- U li boletse maemong afe?

Puisano e Ntle

SEHLOPHA SEKHOLO

Hoa khoneha hore re buisane hantle le bana.

Bala Liproverbia 15:1 : 'Karabo e bonolo e leleka khalefo, empa lentsoe le hlabang le tsosa khalefo.'

Melao-motheo ea Puisano e Ntle

1. **Hlalosetsa ngoana seo e leng 'nete kapele kamoo ho ka khonehang** haeba u buile ntho eo e seng 'nete, esita le haeba seo u se buileng e ne e se ka boomo. Sena se qoba ho se utloisisane nako e telele.
2. **Kōpa tsoarelo le ho buisana hantle ka mor'a ho sebelisa mantsoe a hlabang haholo ka bohale.** Sena se fa ngoana oa hao mohlala oa ho kōpa tsoarelo oo a ka o etsisang. Ho boetse ho mo fa monyetla oa hore a kōpe tsoarelo haeba ho loketse ho etsa se u halefisiseng. Bana ba tla u hlomphe haholoanyane haeba u kōpa tsoarelo ha u fositse, 'me ba tla susumelletseha ho u thabisa.

Bala pale e latelang:

Chun o ne a lumela hore ho molemo hore mora oa hae ea lilemong tsa bocha a lule a tšoarehile ka mesebetsi e fapaneng ea kereke. Hangata kamoo ho ka khonehang, o ne a mo romela hore a ee likampong le likopanong tsa Bibelet, a nahana hore sena se ne se le molemo ho eena. Empa mora oa Chun ha aa ka a thabela letho. O ne a le lihlong hanyane, 'me ho ne ho sa mo khahlise ho ea liketsahalong tsena. Ha ho phatlalatsoa seboka sa bacha motseng o moholo, Chun le mora oa hae ba ile ba qabana haholo ka hore a tsamaee. Chun o ne a halefile hoo a ileng a hoeletsa mora oa hae 'me a tsitlella hore a ee sebokeng.

Mora oa hae o ile a nka leeto le lelelele ho ea kopanong. O ne a batla a sa tsebe motho mme o ne a hlomohile. O ne a lula a nahana ka lintho tse bohloko tseo ntat'ae a neng a mo bolella tsona. Ha a khutlela hae, o ne a halefile hoo a ileng a hana le ho bua le ntat'ae.

Ha mora oa hae a ntse a le sieo, Chun o ile a ea thupelong ea Lenyalo le Lelapa la TCT. O ile a ithuta ho kōpa tšoarello le ho kōpa tšoarello esita le ho mora oa hae ha a ne a bua mantsoe a hlabang. Ka tloaelo, o ne a ke ke a nahana ho kōpa tšoarello ho mora oa hae. Setšong sa habo, batho ba ne ba lumela hore batsoali le baholo ba nepile kamehla, kahoo ho ne ho sa hloka hore ba kōpe tšoarello ho bana. Empa Chun o ile a hlokomela hore o foselitse mora oa hae ka ho mo omanya le ho se mo mamele. O ile a ea 'me a kōpa tšoarello ho eena. Mora oa hae o ne a qetile libeke a sa buisane le eena, empa ho tloha moo khalefo ea hae e ile ea qala ho fokotseha. O ile a qala ho bua le ntate oa hae hape 'me butle-butle kamano ea bona ea qala ho ntlafala.

- Ke hobane'ng ha Chun a ne a batla hore mora oa hae a ee sebokeng sa bacha?
- Ke hobane'ng ha mora oa hae a ne a sa batle ho ea mesebetsing e kang seboka sa bacha?
- Ho ile ha etsahala'ng ha Chun a sa mamele mora oa hae le ho lemoha maikutlo a hae?
- Ke litsela life tse ling tseo Chun a ka beng a ile a mamela mora oa hae hamolemo? See se ka be se ile sa fetola phello ea boemo joang?
- Ha Chun a hlokomela hore ha aa mamela hantle, o ile a etsa'ng? Seo se ile sa ama boemo joang?
- Setso sa habo se ne se lumela eng ka ho kōpa tšoarello ho bana ba bona?

3. **Hlalosa boitšoaro bo u soabisang kapa bo u halefisang ho e-na le ho bitsa ngoana.** Ho re, 'Eo e ne e le ntho e boeatla haholo ho e etsa!' e sebetsa haholoanyane ebile ha e utloise bohloko ho feta ho re, 'U sethoto!'
4. **Le ka mohla u se ke ua bapisa bana ba hao le ba bang.** Go ipapisa le bone go dira gore bana ba ikutlwe ba sa itlhokomolose le go dira gore ba nne le letlhoo. Ho etsa hore ho be thata hore bana ba hao ba phelisane hantle.
5. **Bua feela lintho tse ntle ka ngoana oa hao ha ho khoneha hore au utloe.**
6. **Le ka mohla u se ke ua tsebisa ngoana oa hao litšobotsi tse mpe.**

MOSEBETSI OA SEHLOPHA (batho ba 2-3)

Lihlopheng tsa lōna, khethang e 'ngoe ea melao-motheo ena 'me le thehe papali e bontšang hore na le ka e sebelisa joang lelapeng la lona.

***Litaelo tsa Morupeli:** Fana ka metsotso e 5 ho lihlopha ho lokisetša tšoantšiso ea bona, ebe u kopa ba ikemiselitšeng ho etsa tšoantšiso ka pel'a sehlopha. Kamora 'tšoantšiso ka' ngoe, botsa sehlopha hore na ke melao-motheo efe e sebelisitsoeng papaling eo.*

TS'ELISO MOTHO

Litaelo tsa Morupeli : Sebelisa karolo ea Ho Fana ka Mantsoe a Khothatsang ka **TATAISO EA LITHUTO** . Ba khothalletse ho toba taba 'me u etse bonnete ba hore bohle ba na le nako e ngata ea ho nahana ka lintho tseo ba li ananelang ka bana ba bona. Haeba ba khona, ba khothalletse ho li ngola fatše.

Ho e-na le ho sebelisa mantsoe a hlabang re lokela ho batla menyetla ea ho khothatsa bana ba rōna.

Nka metsotso e 5 ho nahana ka lintho tse 5 tseo u ka li buang ho khothatsa e mong le e mong oa bana ba hao. Ha u bua ka ho toba u ka ba betere. Bakeng sa ba se nang bana, khetha ho nahana ka litsela tsa ho khothatsa bana ba bang bao u kopanang le bona kapa litho tse ling tsa lelapa la hao.

Ka mohlala, 'Ke ananela tsela eo hangata le nthusang ka eona ka kichineng ha le tsoa sekolong. Ho monate ho qeta nako le uena, 'me u nolofaletsa mosebetsi oa ka haholoanyane' ho molemo ho feta "U ngoanana ea molemo."

LE MOTHO E MONG (Le Banyalani Haeba Ho khoneha)

Buisanang ka lintho tseo le seng le ntse le li etsa hantle mabapi le tsela eo le buisanang le bana ba lōna ka eona. U sebelisitse mantsoe afe a ka 'nang a utloisa bana ba hao bohloko? Arolelana le motho e mong tse ling tsa litsela tseo u rerang ho khothatsa bana ba hao kapa bana bao u kopanang le bona.

Qetello

SEHLOPHA SEKHOLO

Mantsoe a rōna a ka sebelisoa ho khothatsa bana ba rōna kapa ho ba utloisa bohloko. Le hoja re ka 'na ra se ke ra ikemisetsa ho ba utloisa bohloko ka mantsoe a rōna, mantsoe a rōna a hlabang a ka sitisa bana ba rōna ho ba seo Molimo a batlang hore ba be sona. Re ka ithuta ho sebelisa mekhoha e metle ea puisano le bana ba rōna. Ho hlokahala hore re itloaetse ho fetola mekhoha ea rōna le tsela eo re buang le bana ba rōna ka eona, empa Bible e re bolella hore ke habohlokoa ho sebelisa maleme a rōna ho khothatsa le ho haha ba bang.

Leka ho fumana menyetla e mengata kamoo ho ka khonehang ea ho khothatsa bana ba hao bekeng e tlang. Leka ho qoba ho bua mantsoe a hlabang 'me, haeba u bua ntho e utloisang bohloko, joale kōpa tšoarelo kapele 'me u hlalose seo u neng u se bolela.

Thuto ea 8: Taео e lerato le e Sebetsang

Maikutlo a ka Sehloohong

1. Taео e bolela ho tataisa le ho khalemela bana hore ba ithute ho itšoara ka tsela ea bomolimo. Ha e bolele kotlo feela.
2. Taео e atlehang e etsoa ka lerato 'me ha e fetohe.
3. Kotlo ea 'mele HASE eona feela tsela kapa kamehla tsela e sebetsang ka ho fetisisa ea ho laea bana.

Lisebelisoa

1. Thuso e Bonahalang (e fumanoa karolong ea Lithuso Tse Bonahalang qetellong ea Buka ea Tichere):
 - a. Mefuta e meng ea Litšoantšiso tsa Taео
2. Tataiso ea Baithuti
 - a. Ho laea Bana
 - b. Mefuta e meng ea Taео

Selelekela

SEHLOPHA SEKHOLO

Bala Liproverbia 29:17 le 13:24.

- Litemana tsee li re ruta eng ka taео?
- Ke habohlokoa hakae hore re laee bana ba rōna?
- Haeba re rata bana ba rona na re lokela ho ba khalemela?
- Na taео e nepahetseng e molemo kapa e mpe ho ngoana?
- Ke litsela life tse tloaelehileng tseo batho ba li sebelisang ho laea bana ba bona?

Bala lipale tsena tse peli:

Seth o ne a e-na le baholoane ba tšeletseng. Ka letsatsi le leng likhaiseli tsa hae li ne li mo soma, 'me a khora. O ne a halefile hoo a ileng a ba akhela nkho e khōlō ea metsi. Nko e ile ea otlalikhaiseli tsa hae tse peli eaba li qala ho lla. Rakgadi wa hae a bona seo a se entseng mme a bitsa ntatae. Ntatae a tla kapele mme a qala ho hoeletsa Setha. E mong le e mong o ne a tšohile, esita le baahelani ba neng ba shebeletse. O ile a otlalikhaiseli tsa hae makhetlo a 4 kapa a 5 ka lebanta mme a mo bolella hore ho molemo hore a se ke a hlola a etsa joalo kapa a ke ke a khona ho tsamaea letsatsing le hlahlamang. Seth o ne a halefetse likhaiseli tsa hae haholo. Letsatsing le hlahlamang e mong oa likhaiseli tsa hae o ile a qala ho mo soma. Bohle ba ile ba tsheha. Seth a otlalikhaiseli tsa hae. Lekhetlong lena ntat'ae a tšeha le bohle.

Dina o ne a rata ho taka. O ne a sa rate ho etsa mesebetsi ea hae ea lapeng. 'Mè oa hae o ne a mo hopotsa letsatsi le leng le le leng hore a etse mesebetsi ea hae ea lapeng. Lehono, o boditše Dina gore ge e ba a sa dire mešomo ya gagwe ya ka gae bofelong bja letšatši, o be a ka se kgone go fetša nako a thala beke ka moka. Ha sekolo se tsoa, o ile a tla hae 'me a qala ho taka. O ile a lebala ka mesebetsi ea hae ea lapeng. Ka mor'a lijo tsa mantsiboea, 'mè oa hae o ile a mo botsa ka mesebetsi ea hae ea lapeng. Dina a elellwa hore o lebetse ho di etsa. Mmaagwe o ne a mmotsa ka se a se buileng mo mosong oo. O ile a mo botsa hore na o sa hopola liphello tsa ho se etse mesebetsi ea hae ea lapeng. Dina a hopola. O ile a mo bolella hore a tle le thepa ea hae ea ho taka. Joale 'mè oa hae o ile a re haeba a ka etsa mesebetsi ea hae ea lapeng beke kaofela, a ka e fumana hape bekeng e tlang. Leha ho le joalo, letsatsi le leng le le leng ha a lebala ho etsa mesebetsi ea hae ea lapeng, o tla lahlehela ke letsatsi le leng la ho taka bekeng e tlang.

- Ke pale efe e ts'olanang le sechaba sa heno?
- Batsoali baa ba babeli ba ile ba khalemela bana ba bona ka litsela life tse fapaneng?

- *Ntate oa Setha o ile a otlala mora oa hae ka lekhetlo le leng 'me a mo tšeha ka lekhetlo le leng 'me 'mè oa Dina a mo amoha tokelo ea hae ea ho taka.*
- Ke pale efe e ileng ea bontša mehlala e metle ea khalemelo? Hobaneng ?
 - *'Mè oa Dina o ile a mo khalemela ka lerato, a etsa bonnete ba hore Dina o utloisisa seo a se entseng le hore na phello ke efe, 'me o ne a tsitsitse.*

Thutong ena, re tla sheba mokhoa oa ho tataisa bana ba rona ka taeo ea bomolimo. Re tla boela re hlahlobe mekhhoa e meng ea ho thusa bana hore ba sebelisane e le hore re se ke ra ba otlala 'meleng. Haeba re sebelisa mekhhoa ena le e meng eo re ithutileng eona, joale ha rea lokela ho otlala bana ba rona khafetsa.

Malebela a Molemo a ho Laea Ngoana

SEHLOPHA SEKHOLO

*Litaelo tsa Morupeli: Sheba **TATAISO EA LITHUTO** – Ho laea Bana.*

Taeo e bolela ho tataisa le ho khalemela bana hore ba ithute ho itsoara ka tsela ea bomolimo. Taeo ha e bolele kotlo feela. Ho na le mekhhoa e fapaneng ea ho khalemela bana. Taeo e molemo haeba e etsoa ka lerato 'me e etsoa kamehla.

Re laea bana ba rona hobane re ba rata 'me re batla hore ba ithute ho phela bophelo ba bomolimo, ho etsa liqeto tse nepahetseng le ho itsoara ba bang hantle. Ka linako tse ling tsela eo re khalemelang bana ka eona ha e sebetse hobane e baka borabele, lehloeo, lipelo tse thata, lihlong, tšabo le ho se sireletsehe. Ke habohlokoa haholo ho utloisisa seo re ka se etsang ho etsa hore taeo ea rona e atlehe ho thusa bana ba rona hore ba hōle moeeng kamanong ea bona le ba bang le Molimo.

Malebela a ho ba le Taeo e Sebetsang:

1. Netefatsa hore bana baa tseba hore rea ba rata le ha re ba khalemela.
 - Le ka mohla ha ua lokela ho otlala ngoana oa hao ha u halefile. Sena se ruta ngoana ho otlala kapa ho hoeletsa ha a halefile. Haeba u ikutloa u halefile joale leka ho kokobela pele 'me u etse hore ngoana oa hao a lule hukung ho fihlela u se u itokisitse.
 - Ka mor'a ho khalemela ngoana, ke habohlokoa ho bontša lerato la hau le se nang moeli ho bona. U ka boela ua bua mantsoe a khothatsang ho ngoana, a kang, 'Ke lumela hore u ka etsa khetho e nepahetseng nakong e tlang,' kapa 'Ke lumela hore u ka ithuta ho ba mosa ho mor'eno.' Lerato ke ntho e susumetsang ho feta tšabo. Sena se boetse se thusa ngoana hore a ikutloe a sireletsehile ho tseba hore o ntse a ratoa.
2. E-ba ea tsitsitseng taeong ea hau.
 - Haeba re lumella bana ho etsa ntho e 'ngoe ka lekhetlo le le leng ebe re ba otlala lekhetlong le latelang, joale bana ba tla ferekana ka seo ba ka se etsang le seo ba ke keng ba se etsa. Ba tla tšaba hore ba tla etsa ntho e fosahetseng ka phoso. Haeba re tsitsitse, bana ba tla ithuta se nepahetseng le se fosahetseng.
 - Ho tšosa ho otlala ngoana ka lebaka la boitsoaro bo bobe empa u sa qobelle liphello ke ntho e ferekanyang ebile ha e sebetse.
3. Etsa bonnete ba hore ngoana o utloisisa seo a se entseng hampe.
 - Botsa ngoana hore na o tseba seo a se entseng hampe. Haeba ba sa tsebe, hlalosa u khobile matšoafo.
 - LE KA mohla u se ke ua khalemela ngoana kapa ua shapa u sa bua le eena ka phoso eo a e entseng.
4. Hlalosa litebello tsa boitsoaro bo botle boo u bo batlang.
 - Ka linako tse ling bana ha ba tsebe se lebelletsoeng. Neha bana meeli e hlakileng.
 - Etsa bonnete ba hore ngoana o utloisisa seo u batlang hore a se etse nakong e tlang.

5. Mofuta oa taao kapa kotlo e lokela ho fapana ho latela lilemo tsa ngoana.
 - Bana ba banyenyane (2-10) hangata ba ka lokisoa ka ho ba sheba ka thata, ka ho ba otlala kapa ka ho ba lula hukung nako e telele e lekanang le lilemo tsa bona (mohlala, metsotso e 10 bakeng sa ngoana ea lilemo li 10) .
 - Bana ba seng ba hōlile (11-18) ba arabela ka ho nkeloa litokelo le ho hlokoa hore ba ikarabelle bakeng sa boitšoaro ba bona le khetho ea bona.
6. Botebo ba taao bo lokela ho lekana le ho teba ha phoso e entsoeng.
 - Haeba boitšoaro bo bobele tebile, joale taao e lokela ho ba e tebileng. Haeba boitšoaro bo bobele bo le bobele, joale taao e lokela ho ba bobele.
 - Ha ho lokela ho nka tokelo ea khoeli e le 'ngoe haeba ngoana a entse phoso hang feela. E ka ba ho loketseng haholoanyane ho tlosa tokelo bakeng sa letsatsi mme haeba boitšoaro bo tsoela pele, joale eketsa nako.
7. Ha ho khoneha, sebelisa mokhoa oa khalemelo o amanang ka ho toba le boitšoaro bo bobele.
 - Sepheo sa mokhoa ona oa ho khalemela ke ho thusa ngoana ho nka boikarabelo ba ho lokisa boitšoaro ba bona bo bobele.
 - Ka mohlala, haeba Sara a rata ho thusa 'mè oa hae ho pheha, empa a omanya khaitsetsi ea hae eo le eena a neng a batla ho mo thusa, 'mè oa Sara o ne a mo bolella hore a ke ke a khona ho mo thusa ho pheha ho fihlela a ikemiselitse ho lumella khaitsetsi ea hae hore le eena a mo thusa. Kapa haeba Peter a ka otlala tafola 'me metsi a qhalana, 'mè oa hae o ne a tla mo kōpa hore a mo thusa ho e hloekisa.

TS'OANELO SEHLOPHA

Sebelisa **TATAISO EA LITHUTO** – *Ho laea Bana*.

- Ke lintlha life ho tsee tseo u seng u li sebelisitse ho bana ba hau?
- Ke efe ea likeletso tsee eo u sa kang ua nahana ka eona kapa ua utloa ka eona?
- Bala pale ea Seth hape selelekelang. Fetela mohatong o mong le o mong 'me u bue ka seo ntate Seth a neng a ka se etsa ka tsela e fapaneng ho sebelisa keletso boemong bona.

PONO YA MOTHO KAPA LE MOTHO E MONG

- Ke lintho life tseo bana ba hao ba li etsang tse etsang hore u hlanye? Ke lintho life tse molemo tseo u ka li etsang hore u khobe matšoafu pele u khalemela bana ba hao?
- U ka etsa'ng ho bontša bana ba hao hore u ba khalemela hobane u ba rata?
- Ke ntho efe e ncha eo u tla e etsa ha u khalemela bana ba hao nakong e tlang?

Mekhoa e Meng ho E-na le Kotlo ea 'Mele

SEHLOPHA SEKHOLO

Ka linako tse ling ho loketse ho shapa ngoana e monyenyanane (ea lilemo li 2-10). Ho shapa ho fapane le ho otlala ngoana. Ha u shapa ngoana, ema ho fihlela u khobile matšoafu, u mo ise sebakeng se ka thōko, u hlalose hore na ke hobane'ng ha u mo shapa, ebe u mo shapa. U se ke ua shapa ngoana ka pel'a batho ba bang. Sena se ka hlabisa lihlong 'me sa baka bohloko. Ka mor'a ho otlala, u lokela ho ba kopa 'me u ba tiise hore ua ba rata. Ho shapa ho etsoa ho khalemela 'me ho **susumetsoa ke lerato** ho fetola boitšoaro ba kamoso. Ha ea lokela ho baka kotsi 'meleng kapa ho susumetsoa ke khalefo. Haeba e sebelisoa ka bohlae, e ka ba tsela e atlehang ea ho thibela boitšoaro bo bobele le ho khotalletsa kutlo le maikutlo a tšireletseho. Haeba u shapa ngoana khafetsa, pelo ea hae e ka 'na ea thatafala 'me ea ba lerabele.

TS'OANELO SEHLOPHA

- Litsela tse ling tsa ho khalemela bana ba hao ke life ntle le ho otlala ka ho otlala?

MOSEBETSI OA SEHLOPHA

Litaelo tsa Morupeli: Khaola tšoantšiso e 'ngoe le e 'ngoe ho tsoa ho **THUSO E BONAHALANG** – Mefuta e meng ea Tao kopa lihlopha tse fapaneng ho etsa tšoantšiso . Ka mor'a tšoantšiso ka 'ngoe, araba lipotso 'me u hlalose mokhoa o mong oa tao o ka sebelisoang boemong boo.

Ho laea ngoana oa hau HA HO bolele ho mo otl'a feela. Kotlo ea 'meleng HASE eona feela tsela ea ho khalemela bana. Mona ke mekhoha e meng e metle ea kotlo ea 'mele e ka sebetsang le ho feta:

Tšoantšiso ea 1 - Fana ka mosebetsi oa bohlokoa

Ngoana o otl'a poleiti fatše 'me o batla lijo.

'Mè oa hoeletsa: 'Khaotsa ho etsa lerata leo. U ka re thusa ka ho re tlisetse metsi a lijo.'

SEHLOPHA SEKHOLO

- Motsoali o ile a khalemela ngoana joang?
- Tsela ee ea tao e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa lilemo tsa bana ke efe?

1. Fana ka ngoana **mosebetsi o thusang** ho e-na le boitšoaro bo sa amoheleng.
Haholo-holo bakeng sa bana ba banyenyane, u ka fetola boitšoaro bo halefisang kapa bo sa lokelang ka ho sitisa ngoana ka lintho tse ling tse ntle tse kang ho thusa motsoali kapa ngoan'eno kapa ho etsa ntho eo u tsebang hore o rata ho e etsa. Ho ntse ho loketse ho tsebisa ngoana hore ha o rate boitšoaro ba hae.

Tšoantšiso ea 2 - Ho se amoheloe ka matla le litebello tse hlakileng

Ngoana o tlosa likoahelo lipene ebe o li lahlela hohle.

'Mè o re: 'Eo hase tsela ea ho tšoa lipene tsa khaitsetsi ea hao. Haeba u alima ntho e itseng, ke lebeletse hore u e hlocomele. Apari likhurumetso hang-hang 'me u li khutlisetse ka lebokoseng.'

SEHLOPHA SEKHOLO

- Motsoali o ile a khalemela ngoana joang?
- Tsela ee ea tao e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa lilemo tsa bana ke efe?

2. Hlalosa ka **matla ho se amoheloe** (ntle le ho hlasela sebopeho sa ngoana).
Ka mohlala, ho bana ba banyenyane ponahalo e tiileng kapa polelo e hlakileng ea ho hana boitšoaro ba bona e ka ba e sebetsang hobane ngoana o batla ho ratoa le ho amoheloa. Tsepamisa maikutlo boitšoarong 'me u se ke ua sebelisa mantsoe a hlabang kapa a fosahetseng ka ngoana. Bua ntho e kang, 'Ha ke rate ha u (hlalosa boitšoaro).'
3. **Tlosa litokelo.**
Ka mohlala, u ka nka ntho ea ho bapala ho ngoana ka nako e itseng kapa ua se lumelle ho shebella TV ka nako e itseng. Hopola, bolelele ba nako bo lokela ho lumellana le botebo ba boitšoaro bo lokelang ho fetoloa le hore bo tšoanele lilemo tsa bona.

Tšoantšiso ea 3 - Bontša kamoo a ka nkang boikarabelo ba seo a se entseng

Ngoana lebenkeleng ha a roba ntho ka phoso.

'Mè o re a khobile matšoafo: 'Nka likotoana tsena 'me re ee ho ralebenkele u il'o kōpa tšoarelo. Joale ke tla e lefella.'

SEHLOPHA SEKHOLO

- Motsoali o ile a khalemela ngoana joang?
- Tsela ee ea tao e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa lilemo tsa bana ke efe?

4. Bontša ngoana kamoo a ka **jarang boikarabelo ba seo a se entseng.**

Ka mohlala, haeba ho na le ntho e robهيلeng kapa bohlasoa bo entsoe (esita le haeba e se ka boomo) ngoana o kōptjoa ho lokisa kapa ho hloekisa bohlasoa boo. Sena se ruta ngoana ho rarolla mathata ao ba ikarabellang ho a baka. (Mohlala: Adama o liha moen'ae tšimong. Ntate oa hae o re a thuse moen'ae ho tsoha, a hlahlobe hore na o tsoile kotsi 'me a bolelle mor'abo hore o kōpa tšoarelo.)

Tšoantšiso ea 4 - Fana ka khetho, tiisa sephetho, 'me u lumelle ngoana hore a utloe bohloko

Mme o itokisetsa ho ya mmarakeng .

Ngoana oa botsa: 'Mme, na le 'na nka tsamaea?'

'Mè o re: 'Nakong e fetileng u ile ua itšoara hampe 'me ua hoeletsa u batla koloi e ncha ha re feta lebenkeleng la lintho tsa ho bapala. U ka tla lekhetlong lena, empa u na le khetho. Itšoare hantle ntle le ho lla kapa nakong e tlang ha u lula hae. A na u oa utloisisa?'

Ngoana o hoeletsa koloi e ncha lebenkeleng la lipapali tseleng e eang 'marakeng. **'Mè** o mo isa hae a khobele matšoafo.

Letsatsing le hlahlamang **'Mè** o itokisetsa ho ea' marakeng.

Ngoana o mathela ho eena 'me a re: 'Na nka tsamaea le uena?'

'Mè o re: 'Che—maobane u ne u ka ikhethela: ho itšoara hantle kapa ho lula hae nakong e tlang. O itshwere hampe maobane kahoo o tlameha ho dula hae kajeno le Nkgono. U ka tla ka letsatsi le leng haeba u itšoare hantle.'

SEHLOPHA SEKHOLO

- Motsoali o ile a khalemela ngoana joang?
- Tsela ee ea tao e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa lilemo tsa bana ke efe?

5. **Arola ngoana ho tsoa ho ba bang** – 'nako e felile.'

Ka mohlala, u ka beha ngoana setulong, kamoreng kapa sebakeng se le seng moo a ka nahanang ka seo a se entseng le hore na ke hobane'ng ha se fosahetse. Sena se nolofalletsa ngoana hore a khobe matšoafo 'me a be le boitšoaaro. Ebe u nka metsotso e seng mekae u buisana le ngoana ho etsa bonnete ba hore o utloisisa seo a se entseng, hore na ke hobane'ng ha se ne se fosahetse le liqeto tse ling tseo a ka li etsang nakong e tlang. Hopola, sena se lokela ho etsoa feela ka palo ea metsotso e lekanang le lilemo tsa ngoana. Ka mohlala, ngoana ea lilemo li 6 o tla tlameha ho lula hukung metsotso e 6.

6. **Fana ka khetho** – boitšoaaro bo amohelehang kapa sephetho/thibelo .

Taba ke ho fa ngoana khetho pakeng tsa se nepahetseng le phello ea khetho e fosahetseng. Ke habohllokoa hore liphello e be tse tobileng, tsa sebele, 'me li se ke tsa e-ba kotsi, empa ntho eo ngoana a ka e hloloheloang kapa a sa batleng hore e etsahale. Ka mohlala, haeba ngoana oa hao a sa khone ho hlatsoa meno u ka mo fa khetho ea ho hlatsoa meno hona joale kapa ho se je lipompong letsatsi lohle. Sena se sebetsa mengwaheng yohle.

7. Lumella ngoana hore a **utloe bohloko ka liphello tsa tlhaho** tsa boitšoaaro ba bona.

Ka mohlala, haeba ngoana a sa hlokomela thepa ea hae, phello ea tlhaho ke hore e ke ke ea tšoarella nako e telele. Kapa, haeba ngoana a sa nke ntho ea ho bapala eo a e ratang, phello ea tlhaho e ka 'na ea e-ba hore e lahlehile. Liphello tsa tlhaho li ka ruta bana boikarabelo. Sena se sebetsa haholo ho bana ba baholoanyane.

KETSAHALO EA LIHLOPHA TSE NYENYANE kapa LE MOTHO E MONG

1. Bala ka **TATAISO EA LITHUTO** – Mefuta e Meng ya Tao
2. Nahana ka maemo ao bana ba hao ba leng ho 'ona lapeng ao hangata ba sa mameleng kapa ba itšoarang hampe.

3. Khetha boemo bo le bong 'me u nahane ka mekhhoa e meng e metle ho feta kotlo ea 'mele. Lokisetsa tšoantšiso e le 'ngoe u sebelisa mekhhoa o mocha boemong boo.
4. Etsa tšoantšiso bakeng sa sehlopha kaofela.

Hlahloba

SEHLOPHA SEKHOLO

Litaelo tsa Morupeli: *Iphe nako ea ho bona hore na ke mehopolo efe eo batho ba e hopolang mojulong ona le hore na ba rera ho sebelisa seo ba ithutileng sona joang. Ho ka 'na ha e-ba le lihlooho tseo u tla hloka ho li hlahloba hape. Qetellong ea thuto, iphe nako ea ho rapela Molimo hore a ba thuse ho tataisa bana ba bona le ho ba thusa ho sebelisa thuto ea kajeno.*


Mojulong ona, re buisane ka mekhhoa le melao-motheo e mengata e fapaneng.

- Ke mekhhoa kapa melao-motheo efe mabapi le khalemelo eo ue hopolang?
- Ke life tse u thusitseng haholo?
- U batla ho leka ho etsa eng ho feta? Hona ha u sa batla ho etsa eng hape?
- Ke liphetoho life tseo u ka li bonang ho ngoana oa hao ha u sebelisa mekhhoa ee?
- Ke eng e ka u thusang hore u itšetlehe ka Molimo hore a sebelise mekhhoa ee le ho etsa liphetoho tse ntle baneng ba hao?

Ha re khalemela bana ba rōna, rea ba tataisa le ho ba khalemela hore ba phele bophelo ba bomolimo. Taeo ea bomolimo e susumetsoa ke lerato. E le hore taeo e atlehe, re lokela ho ba ka tsela e tsitsitseng le e bohlale ha re khalemela bana ba rōna e le hore ba se ke ba halefa kapa ba hlona. Bana ba ithutang ho itšoara ka tsela ea bomolimo ke tlhohonolofatso ho Molimo, sechabeng sa habo bona le ho malapa a bona.

Lithuso Tse Bonahalang

Setšoantšo sa lelapa (kopi e le 'ngoe ka sehlopha - e arotsoe)



Ho Mamela Bana ka hloko Thuto-papali

Ntate o lutse a bala koranta.

Mora o mathela ka phaposing a hoeletsa, *'Nke ke ka hlola ke bapala le eena hape! Ke mo hloile!'*

Ntate o beha koranta fatše, o retelehela ho mora oa hae, 'me o re, *'Kea bona hore u halefile haholo.'*

Mora o re, *'Ha a tšoanelehe ho ba le metsoalle leha e le efe!'*

Ntate o re, *'Oh?'*

Mora o re, *'Ke bapetse hantle haholo mme ka fumana lipheo tse peli. Joale qetellong ha lintlha li lekana, ke ile ka fosa sepheo.'*

Ntate o re, *'Mmm.'*

Mora o re, *'Ka mor'a moo Mikea o ile a re ka pel'a bohle hore ke molato oa ka hore ha rea ka ra hlōla. Kahoo, ke ile ka mo hoeletsa 'me ka tsamaea.' ...*

Ntate o re, *'E tlameha ebe seo se ile sa u hlabisa lihlong haholo.'*

Mora o bua a khobile matšoafo, a re, *'E, e ne e le ntho e mpe, empa ke lakatsa eka nka be ke sa koatela Mikea. Ke motsoalle oa ka oa hlooho ea khomo.'*

Ntate o re, *'Kea utloisisa.'*

Mora o re, *'Ke nahana hore ke tla khutlela morao ho ea bona hore na Mikea o ntse a le teng. Ke nahana hore o ne a hlile a batla hore re hlōle.'*

Ntate oa bososela.

Mefuta e meng ea Litšoantšiso tsa Taeo

Tšoantšiso ea 1 - *Fana ka mosebetsi oa bohlokoa*

Ngoana o otlala poleiti fatše 'me o batla lijo.

'Mè oa hoeletsa: 'Khaotsa ho etsa lerata leo. U ka re thusa ka ho re tlišetsa metsi a lijo.'

Tšoantšiso ea 2 - *Ho se amoheloe ka matla le litebello tse hlakileng*

Ngoana o tlosa likoahelo lipene ebe o li lahlela hohle.

'Mè o re: 'Eo hase tsela ea ho tšoara lipene tsa khaitsetsi ea hao. Haeba u alima ntho e itseng, ke lebeletse hore u e hlokomele. Aparang likhurumetso hang-hang 'me u li khutlisetse ka lebokoseng.'

Tšoantšiso ea 3 - *Bontša hore na a ka lokisa joang*

Ngoana lebenkeleng ha a roba ntho ka phoso.

'Mè o re a khobile matšoafo: 'Nka likotoana tsena 'me re ee ho ralebenkele 'me u kōpe tšoarelo. Joale ke tla e lefella.'

Tšoantšiso ea 4 - *Fana ka khetho, tiisa sephetho, 'me u lumelle ngoana hore a utloe bohloko*

Mme o itokisetse ho ya mmarakeng.

Ngoana oa botsa: 'Ma, na le 'na nka tsamaea?'

'Mè o re: 'Nakong e fetileng u ile ua itšoara hampe 'me ua hoeletsa u batla koloi e ncha ha re feta lebenkeleng la lintho tsa ho bapala. U ka tla lekhetlong lena, empa u na le khetho. Itšoare hantle ntle le ho lla kapa nakong e tlang ha u lula hae. A na u oa utloisisa?'

Ngoana o hoeletsa koloi e ncha lebenkeleng la lipapali tseleng e eang 'marakeng. 'Mè o mo isa hae a khobile matšoafo.

Letsatsing le hlahlamang 'Mè o itokisetse ho ea' marakeng

Ngoana o mathela ho eena 'me o re: 'Na nka tsamaea le uena?'

'Mè o re: 'Che—maobane u ne u e-na le boikhetlo, ho itšoara hantle kapa ho lula hae nakong e tlang. O itshwere hampe maobane kahoo o tlameha ho dula hae kajeno le Nkgono. U ka tla ka letsatsi le leng haeba u itšoere hantle.'